

# BOETAPELE



Ke a go leboga, Ngwanešu Williams. Madume, Ngwanešu Salano le mosadi wa gagwe, le ka moka baemedi fa ka moletlwaneng wo bošegong bjo. Ka nnete ke mongetla wo mogolo go ba fa. Ke ile ka lebelela pele go iri ye e sale re thoma ka tsela ye.

<sup>2</sup> Gomme ke—ke nyaka go leboga mohumagadi yola, ga ke kgone go nagana leina la gagwe, Billy o sa tšwa go mpotša, yo a mphilego lepokisi la dikhenti tša Khirisemose, gomme o sa tšwa go le tliša ka ntle koloing dinakwana di se kae tša go feta. Kgaetšedi, ga ke kgone go nagana leina le gagwe, o tšwa fa ka California. Yeo e bile mpho ya ka ya mathomo ya Khirisemose. Ka fao ke—ke go lebogela yona.

<sup>3</sup> Bjale, bošegong ke...Bjale ka Tucson ke metsotso ye lesome ka morago ga senyane, eupša ke nagana gore e no ba metsotso ye lesome ka morago ga seswai fa. Ka fao re...Ke na le mohuta wa maikutlo magareng ga batho, ke mohuta wa go dikologa botelele go rereng, ka fao ke—ke a holofela... [Phuthego e a phaphath—Mor.] Ke a le leboga. Mohuta wo... batho ba bakaone ka fa. Ke a le leboga.

<sup>4</sup> Eupša ke—ke no ba ke reretšwe ntle gannyane, kgauswana, bošegong bjo, ke be ke eya botelele go tšwa—go tšwa Shreveport le go putlaganya naga (go tla tsela) bošego ka morago ga bošego, gomme o hwetša feela gannyane—gannyane go šišinyegela godimo, le a tseba, le go tonya, gomme mogolo wa gago o ba makgwakgwa. Ke thomile ntle ka Shreveport. Ke lahlegetšwe ke moriri ge ke be ke le...mengwaga e se mekae ya go feta. Gomme ke na le seripa se sennyane ke se bea godimo ge ke rera nageng ya lebowa, go thibela gore ke se ke ka tšea mokhuhlwane. Ke ile Shreveport gomme ka se lebala, gomme ka nnete ke ile ka hwetša mokhuhlwane ka nnete. Tšona phefo di e tla go putlaganya ka mokgwa woo, ka nnete o no se tsebe. Se ile sa tšeelwa ka ntle ka phošo, gomme letlalo le sa le boleta, gomme ka mphufutšo wo monnyane feela gomme ka nnete ka o hwetša ka mogolong; ka swanelwa ke go tswalela dikopano tše ntši. Ka fao ke no ba makgwakgwa gannyane bošegong bjo.

<sup>5</sup> Re nyaka go bolela gore re bile le nako ya go makatša ge re e tla go putlaganya fa, go le bjalo, ka dikopanong. Bošego bja go feta re bile le nako ye kaone godimo ka...le baena, godimo, kopano ye nngwe gape. Gomme ka fao re bile le lešaba le legolo ka ntle le go ba gona mo go makatšago, batho ba be ba hlompha kudu le go loka. Ka fao go ntira gore ke ikwele gabotse go ba karolo ya Banna ba Kgwebo ba Ebangedi ya Botlalo. Go be go le...

<sup>6</sup> Ke na le Molaetša, wo ke ikwelago wona, go tšwa go Modimo. Ke wa go se tlwaelege go batho ba bangwe. Gomme nka se kgone go thuša go se be kudu . . . Ke swanetše go no ba se ke lego sona. Gomme re . . . ga ke re go ba yo a fapanego, e no ba gore ke—ke phela mo go fetogeng ga nako. Re . . .

<sup>7</sup> Ge feela le aga leboto le letsee tsela go otlologa, gona moka ke gabotse, ba—babei ba ditena ba ka kgona go ya thwi go theoga mothalo. Eupša ge o swanetše go koba le sekhutlo, fao ke mo nako . . . Gomme ga re age leboto; re aga ngwako, le a bona, ka fao go koba fa go swanetše go tla. Di tlile ka lebakeng la Martin Luther, John Wesley, le nako ya Mapentecost; e fa gape. Ka fao re . . . ke mo go thata go koba dikhutlo. Eupša ke leboga kudu ka . . . go Modimo, le ge go be go le makgwakgwa ka fao go bego go le ka gona, batho ba ile ba arabela lekgolo le tee la peresente. Ka fao re thabile kudu, re leboga yo mongwe le yo mongwe wa lena.

Gomme bjale pele re bula Puku, a re boleleng le Mongwadi, ge le ka rata, lebakana feela, ge re kobile dihlogo tša rena:

<sup>8</sup> Morategi Modimo, re leboga kudu go Wena bošegong bjo ka mongetla wa go tseba Jesu Kriste (Mophološi wa rena) Morwa wa Gago, tokologong tebalelo ya dibe tša rena, le go tseba gore Madi a Gagwe a lekanetše go khupetša ka moka dibe tša rena le makgapa a rena. Di phumutšwe kudu gomme di beilwe ka lewatleng la go lebala ga Modimo gomme Monyalwa wa Gagwe o tla ema Selallong sa Lenyalo, a hlwekile, a se a otswafatšwa, go nyala Morwa wa Modimo. Re Go leboga bjang ka go lekanela moka fa le tumelo go tseba gore ga re holofele medirobotse ya rena fela medirobotse ya Gagwe a nnoši, ka se A re diretšego sona. Re leboga kudu.

<sup>9</sup> Re Go leboga ka—ka katlego yeo baena ba ba bilego le yona mošwamawatlle le dinaga tša ka kua fao ba swaretšego tlala le go nyorelwa Modimo. Ke a rapela, Morena, gore ge ba boela morago gape, gore bana bao ba ba tlišitšego ka Mmušong e tla ba bomakgolo-khukhukhu le borakgolo-khukhu ba bana bao ba ba tlišitšego ka gare le bona. E fe, Tate.

<sup>10</sup> Re šegofatše mmogo, bošegong bjo, gomme a nke Moya wo Mokgethwa o fe go rena dilo tše re nago le nyakego ya tšona. Tswalela melomo ya rena go dilo tše re sego ra swanela go di bolela, gomme bula dipelo tša rena go amogela se O tlogo go re botša sona. E fe, Tate. Go la Jesu Leina re a rapela. Amene.

<sup>11</sup> Bjale a re phetleng ka Beibeleng go thuto ye nnyane ye ke ratago go bolela ka yona lebakanyana bošegong bjo, gomme e hwetšwa ka go Mokgethwa Mareka, ya 10 tema.

<sup>12</sup> Gomme ke bile . . . Mengwaga e se mekae ya go feta ge ke be ke bolela, ke be ke—ke be ke sa swanela go ngwala le noute, ke be ke kgona go elelwa. Gomme ke be ke sa swanela go tšea le para ya digalase go e bala go tšwa Beibeleng. Eupša mola ke

fetago masomepedi tlhano bjale, gabedi, gomme ka mokgwa wo mongwe ke mo go thata gannyane go nna go—go dira ka mokgwa wo ke bego ke tlwaetše go dira. Gomme go swana le koloi ya go tšofala, eupša ke sa kitima. Uh-huh, ke nyaka go tšwela pele ke thuhlula go ya go fihla e. . . ke ya go mokgobo wa dikgerekgere gore ke kgolokwe gape. Yeo ke tshephišo.

<sup>13</sup> Mokgethwa Luka, ya 10 tema, gomme go thoma go. . . ke a dumela ke rile ya 21 temana, ge nka kgona go e hwetša fa felotsoko. Ke fošitše, ke Mokgethwa Mareka. Ke kgopela tshwarelo.

<sup>14</sup> Mokgethwa Mareka, ya 10 tema, gomme ya—ya masomepedi- . . . go thoma ka ya 21 temana, ke nyaka go bala. A re hwetšeng temana ya 17, ke ra gore:

*Gomme ge a ile pele ka tseleng, fao gwa tla yo motee a kitima, gomme a khunamela fase go yena, gomme a mmotšiša, a re, Morena yo Botse, ke tla dira eng gore ke rue bophelo bjo bo sa felego?*

*Gomme Jesu a re go yena, Ke baka la eng o mpitša yo mobotse? fao ga go na le yo mobotse ge e se yo motee, gomme yoo ke, Modimo.*

*O tseba melao, O se ke wa dira bootswa, O se ke wa bolaya, O se ke wa utswa, O se ke wa bea bohlatse bja maaka, O se fore, Hlompha tatago le mmago.*

*Gomme a araba gomme a re go yena, Morena, ka moka tše ke di lotile go tloga bosweng bja ka.*

*Ka gona a re. . . Ka gona Jesu a mo lebelela gomme a mo rata, gomme a re go yena, O hlaelelwa se se setee: eye ka tsela ya gago, gomme o rekiše eng kapa eng o nago nayo, gomme, o fe bahloki, gomme o tla ba le mahumo legodimong: gomme o tle, gomme o tšee sefapano sa gago, gomme o ntatele.*

*Gomme o ile a nyama ka polelo yeo, gomme a tloga a swabile: ka gore o be a na le mahumo a magolo.*

Gomme a nke Morena a šegofatše palo ya Lentšu la Gagwe.

<sup>15</sup> Bjale, re ya go bolela bošegong bjo ka thuto. Ke nyaka gore hlogotaba ya ka e be “Latela Nna,” gomme thuto ya ka: *Boetapele*.

<sup>16</sup> Gomme ke sa go se tsebje, eupša ke gopotše mohlomongwe, lehono thapelong. . . Gomme ke bile botelele kudu, gomme bošego bjo bongwe le bjo bongwe thwi go theoga mothalo ka Molaetša wo ke nago nao, wo Morena a mphilego wona go bolela ka wona. Ke gopotše gore bošegong bjo, godimo ka temeng ye ye mpsha, ke tla o batamela go tšwa ntlheng ya boemo ya go fapana. Gomme dinako tše ntši re boletše ka ye, ra e bitša, “Mmuši yo Moswa wa Mohumi.” Gomme—gomme ba bantši ba badiredi fa, baena ba ka, ga go na le go kamaka

ba e batametše ka tsela tše ntši tša go fapana. Gomme ke nyaka go leka go e batamela ka—ka tsela ya go fapana bošegong go feta ka fao ke ilego ka dira, ye ya *Boetapele*.

<sup>17</sup> Se, elelwang se, gore yo mongwe le yo mongwe wa rena, yo moswa le wa go tšofala, kgato ya gago ya mathomo ye o kilego wa e dira ka bophelong bja gago, yo mongwe yo motee o ile a swanelwa ke go go etapele. Seo ke therešo. Gomme kgato ya gago ya mafelelo o tlogo go e dira, yo mongwe yo motee o tla be a go etilepele. Yo mongwe yo motee o swanetše go go etapele.

<sup>18</sup> Modimo o re swantšhitše bjalo ka dinku. Gomme ge yo mongwe a tseba ka go rua dinku le tlhago ya nku, ka baka la eng, o a tseba gore nku ga e kgone go hwetša tsela ya yona go dikologa. E swanetše go etwapele. Le ka mašakeng a bohlabelo, re hwetša gore ba tliša nku fao gomme e etwapele ke pudi go ya ka bohlabelong. Pudi e etapele go ya godimo, ka gona ge e fihla godimo go ya mafelelong a mogotlo e tabogela ntle, gomme nku e ya thwi pele ka bohlabelong. Ka fao . . . Re hwetša gore nku ga e kgone go hwetša tsela ya yona go dikologa.

<sup>19</sup> Ke elelwa boitemogelo bjo ka go ba nabjo ka e tee, nako ye nngwe. Ke be ke le mohlokamedi wa diphoofolo tša lešoka ka nageng ya Indiana, gomme ke be ke le ka ntle ka tšhemong; gomme ka kwa selo se sengwe, selo sa go šokiša kudukudukudu. Gomme e be e le ye—ye nnyane kwana, e be e—e be e lahlegetšwe ke mme wa yona. Gomme e be e sa kgone go hwetša tsela ya yona go ya go yona, gomme mme o be a sa kgone go hwetša tsela ya gagwe go ya go—go ya go ye nnyane kwana. Ke ile ka topela mothaka yo monnyane godimo, gomme e ile ya robala go ipata ka nna ka go iketla. Ke ile ka ya mmogo fao, diatla tša ka di swere mothaka yo monnyane. Gomme e lla, gomme—gomme ka e kwa. Ka fao e ilego ya kobela hlago ye nnyane ya yona go ipata ka nna gomme go be go bonagala o ka re e be e tseba gore ke—ke—ke be ke e ya go e thuša.

<sup>20</sup> Ka gopola, “O Letlapa la Mehlang, le le fatoletšwego nna, nkukele godimo ka matsogong a Morena Jesu, go no ba le kgotsofalo ka fao ke tsebago gore ke—ke ya go ya Gae go ba le baratwa ba ka ba batee.” Ka gopola, “Mafelelong a leeto la ka la bophelo, e no ntlliša ka matsogong a Gago, Morena, ka mokgwa woo. Gore ke tsebe gore ke tla rwalelwa go kgabola noka nako yeo, fale ka lehlakoreng le lengwe fao go ka se bego le manyami le malwetši, le dilo, gomme ke tla ba le baratwa ba ka ba batee bao ke bego ke ba rata.”

<sup>21</sup> Gomme ge o ka ithuta tlhago, fao go na le selo se segolo ka tlhago. Selo se sengwe le se sengwe se ke—se ke se lebelelago, gomme Modimo o se dirile, Ke Mothomi wa tlhago. Tlhago e kitima ka go tšwela pele. Tlhago ka moka e kitima e ka ba go swana. Le ela hloko, selo se sengwe le se sengwe . . . bjalo ka ge ke boletše, ke a dumela mantšibuwa a

go feta, gore “Tlhago e paka ka Modimo.” Ge o se wa ke wa ba le Beibele, o ka fele o ka kgona go bogela tlhago gomme wa tseba gore Beibele ye ke Therešo.

<sup>22</sup> Ke—ke bile le mongetla go ba go dikologa le go dikologa lefase. Gomme ke badile difahlego tša go fapana, gomme ke bone mabodumedi a go fapana; ba Mohammede, ke badile Korana, gomme—gomme ke bone ba Sikhs, ba Jains, le ba Mohammede, le ba Buddha, le eng go fetiša. Eupša go le bjalo, bjo bongwe le bjo bongwe botee bja wona, a na le filosofi le pu—pu—pu—puku ya thutatumelo le puku ya melao, le go ya pele. Eupša Beibele ya rena ke Therešo, gomme Modimo wa rena ke yo Motee a nnoši yo a rerešago; ka baka la gore yo mongwe le yo mongwe yo motee wa bona o swanetše go šupa lebitla felotsoko fao mothomi wa bona a sa robetšego, eupša Bokriste bo šupa lebitla le le bulegilego gomme re kgona go phela ka Bogoneng bja yo Motee yo a bego a beilwe ka fao. O a phela! Ga se Modimo yo a bego a le gona, Ke Modimo yo a lego gona. E sego “*Ke be ke le*” goba “*Ke tla ba,*” eupša “*KE NNA.*”

<sup>23</sup> Gomme tlhago ka moka e kitima ka go tšwela pele, bjalo ka ge ke boletše, ke bolela ka Mabaka a Kereke a rena (ao re nago le dipuku bjale tše di tlogo). Ke . . . Ka baka la eng ke . . . ka go ngwala ga ka ga Mabaka a Kereke. Gomme le ka fao re bonago Kereke, ka fao E godilego, ya tla godimo feela tlwa go swana le ka fao tlhago ka moka e dirago.

<sup>24</sup> Gomme re be re bolela letšatši le lengwe ka fao letšatši le hlabago mosong, gomme ke ngwana yo monnyane, le fokola kudu, ga go maatla a mantši go lona le ka moka. Gomme ge letšatši le e ya pele, le ba maatlamaatla, le maatlamaatla. E ka ba ka nako ya seswai le tsena sekolo, bjalo ka mošemane yo moswa goba mosetsana yo moswa. Gomme e ka ba ka nako ya lesometee le tšwele sekolo, gomme le loketše ya lona—ya lona tirelo. Gomme ka gona go kgabola go fihla ka nako ya boraro le a fetoga, go bophelo bja magareng go ya lebakeng la botšofadi. Gomme le hwa ka morago ga sekgalela. A ke mafelelo a letšatši? Aowa. Le tla morago mosong wo o latelago, go paka gore fao go na le bophelo, lehu, poloko, tsogo. Le a bona? Le a bona?

<sup>25</sup> Re bogela mehlare, ka fao e sepelago le se e se dirago. Ke be ke le tlase ka Kentucky nako ye nngwe, ke—ke rata go tsoma sehlorana, gomme ke ile tlase ka go wa ga ngwaga fao go tsoma sehlorana le mogwera wa ka. Gomme ke . . . go be go omile.

<sup>26</sup> Gomme yo mongwe yo a kilego a tsoma sehlorana se se sehla, o a tseba gore ke mo go thata bjang go thelela godimo ga tšona. Ge, ma—matlakala, a e no phatlola le letee, gomme, oo, Houdini ke bokgabo bja go tšhaba ka pela go—go mathaka ao, ka fao a kgonago go tšhaba go tloga! Gomme ka gona go leka go thunya ka leihlo la methunyo go dijarata tše masometlhano, go tšea go tsena mo go botse go hwetša tekanyo ya gago ka letšatši.

27 Ka fao, Mna. Wood, mogwera wa ka, mo—mosokologi wa Hlatse ya Jehofa, o be a na le nna. Gomme ra . . . O rile, “Ke tseba polasa godimo fa mo go nago le monna yo a nago le bontši bja . . .” Re di bitša, “digoeletši.”

28 Ke ba bakae ba ba tsebago gore *segoeletši* ke eng? Go lokile, le tšwa karolong efe ya Kentucky, go le bjalo? Le a bona? Gomme fao ke mo ke tšwago gona.

29 Go swana fa ka go e tee ya dikopano, e sego telele go fetile; ke swanetše go bolela se go Ngwanešu Williams le bona, baena. Ba ile ba re, “Re tla ema bjale gomme re opele ya setšhaba koša—koša.”

30 Gomme ka re, “*Ya legae la ka le kgale Kentucky.*” Ka fao ga go le yo motee yo a go ntšoenana, ka fao . . . Yeo e be e le koša e nnoši ke bego ke e tseba. Ka fao re be re—re be bjale . . .

31 Ka moka gabotse, mohlomphegi. [Ngwanešu Branham o neelwa tsebišo—Mor.]: “Ka kgopelo e ba le thapelo, ya mohumagadi ka fa bjale o tšwa madi ka nko.”

A re rapeleng:

32 Morategi Modimo, ke a Go kgopela, Morena, Wena o—o Mofodiši yo mogolo gomme ke kgopela gore mogau le kgaogelo ya Gago di tla kgwatha mosadi yo wa morategi feela bjale gomme wa emiša madi ale. Bjalo ka batho ba ba dumelago ba ba kgobokanago mmogo, mohumagadi o tlile fa go ipshina ka Lentšu la Morena le kopanelo ya batho, gomme ke a Go kgopela, Morena, feela bjale, go kgalemela lenaba le go emiša madi. Go la Jesu Kriste Leina. Amene. (Gomme re a e dumela, re a e dumela.)

33 Go ya pele ka setori se sennyane feela mohuta wa gore re no hwetša maikutlo pele re eya tlase thwi ka go dinoutse di se kae ke nago le tšona di ngwadilwe fa, le Lengwalo le lengwe.

34 Bjale a re, “Go lokile, monna yo wa go tšofala, re tla ya godimo le go mmona. O na le digoeletši ka lefelong la gagwe,” a re, “eupša ke mosedumele.” A re, “Ge . . . A ka no re rogakela ntle ge re ile ka kua.”

35 Ka re, “Eupša ga re hwetše dihlorana fa. Re kampile fa dibeke tše pedi.” Gomme re be re na le ditšhila, le maledu ka moka sefahlegong.

36 Gomme a re, “Go lokile?”

Ka re, “A re ye kua.”

37 Ka fao ra ya dimaele di se kae go theoga, e ka ba dimaele tše masomepedi. Ke be ke ile ka ba ka nageng tlase kua gatee peleng, lebaka la mašego a mararo, lefelong la go kampa la Methodist fao go bego go le dilo tše kgolo tše Morena a di dirilego, le ditirelo tše kgolo tša phodišo magareng ga batho ba Methodist. Gomme ka gona ra ya tsela morago bokagodimo dithabana tše di itšego le digoeletši le magologelo. Gomme o swanetše go no tseba

Kentucky gore o e tseba, gore ke lefelo la mohuta mang o bego o swanetše go ya ka go lona. Gomme ge re e ya morago fao ra tla ngwakong, gomme fao go be go dutše monna wa go tšofala, banna ba babedi ba go tšofala, ba dutše ntle fao ka dikefa tša go tšofala di gogetšwe fase godimo ga difahlego tša bona, gomme—gomme a re, “Šole yena,” a re, “ke yo mothata yo motee.” A re, “O hloile lentšu lela la ‘moreri,’” a rialo.

38 Ka fao ka re, “Go lokile, bokaone ke no dula ka koloing, goba re ka se ke ra hwetša go tsoma ka moka.” Ka re, “Eya ka gare gomme o mo kgopele ge eba re ka kgona go tsoma.”

39 Ka fao a tšwela ka ntle gomme a thoma go sepelela ka gare, a bolela le bona. Gomme ka Kentucky, ka mehla, le a tseba, ke “tsena ka gare,” le go ya pele. Gomme ka fao a ya godimo fao gomme a re, “Ke no makala ge eba re ka kgona go tsoma lebakanyana lefelong la gago.”

40 Monna wa go tšofala a dutše fao, a ka ba masomešupa-tlhanano a mengwaga ka bokgale, motšoko o kitima go theoga molomong wa gagwe, a re... a tshwa, gomme a re, “Leina la gago o mang?”

A re, “Leina la ka ke Wood.”

A re, “A o na le tswalano ye e itšego le mokgalabje Jim yo a bego a phela...”

A re, “Ya, ke nna mošemane wa Jim.” A re, “Ke nna Banks. Ya.”

41 “Go lokile,” a re, “mokgalabje Jim e be e le monna wa go botega.” A re, “Ka nnete, ithuše ka bowena.” A re—re, “A o ka bowena?”

A re, “Aowa, modiša wa ka o ka kua ntle.”

A re, “Eng?”

A re, “Modiša wa ka o ka ntle ka koloing,” a re, “o tsoma le nna.”

42 A re, “Wood, ga o re gore o ile fase tlase go fihla o swanetše go rwala moreri le wena kae kapa kae fa o yago?”

43 Ka fao o makgwakgwa, semelo sa kgale, ka fao ka gopola gore bokaone ke tšwele ka ntle ga koloi, le a tseba. Ka fao ka tšwela ka ntle ga koloi gomme ka sepela go dikologa, gomme a re, “Go lokile, gomme o moreri, huh?”

44 Ka re, “Eye, mohlomphegi.” A ntebelela godimo le fase; madi a sehlorana, le tšhila. A re—a re...Ka re, “Ga ke lebelelege kudu bjalo ka yena.”

45 A re, “Go lokile, ka mokgwa wo mongwe ke rata seo.” A re, “O a tseba, ke nyaka go go botša selo se sengwe.” A re, “Ke swanetše go ba ke le mosedumele!”

46 Ka re, “Eye, mohlomphegi, ke kwišišitše seo.” Ka re, “Ga ke nagane gore ke se sentši go ikgantšha ka sona, go le bjalo. A o a dira?”

47 Gomme a re, “Go lokile,” a re, “Ga ke tsebe.” A re, “Ke ya go go botša se ke se naganago ka lena baisa.”

Ka re, “Ka moka gabotse.”

48 A re, “Le gobola mohlare wo mošele.” Gomme ke ba bakae ba tsebago gore seo se ra go reng? Le a bona? Go ra gore ke mpša ye e forago, le a bona; mantshwanyane ga a fao le ka moka, le a bona. A re, “Le gobola mohlare wo mošele.”

Ka re, “Yeo ke kakanyo.”

49 Gomme a re, “Go lokile,” a re, “lebelela, o bona tšhimine yela ya kgale e emego godimo fale?”

“Eye.”

50 “Ke belegetšwe godimo fale, mengwaga ye masomešupa-tlhano ya go feta.” Gomme a re, “Ke phetše thwi fa dithabeng tše, ka moka go dikologa, go kgabola ka moka mengwaga ye.” Gomme a re, “Ke lebeletše go leba magodimong, ke lebeletše fa le kua, gomme, ka nnete, go ka moka mengwaga ye ye masomešupa tlhano, nkabe ke bone selo se sengwe seo se bego se lebelelega bjalo ka Modimo. A ga se wa ke wa nagana bjalo?”

51 Ka re, “Go lokile, go ya le gore o lebeletše eng, o a bona, goba se o se lebeletšego.”

52 Gomme a re, “Go lokile,” a re, “Ka—ka nnete ga ke dumele gore fao go na le sebopiwa se se bjalo. Gomme ke a dumela gore lena mathaka ga bonolo le ya ntle gomme la pateletša batho ditšhelete tša bona le dilo ka moka. Gomme yeo ke ka tsela ye e yago.”

53 Ka re, “Go lokile, ke wena moagi wa Amerika, o na le tokelo go wa gago mong—mong monagano.”

54 A re, “Fao go na le moisa yo motee, nako ye tee, yo ke ilego ka kwa ka yena,” a re, “yo ke nago le nnete... Ge a... Ge nkabe ka hwetša go bolela le mothaka yoo,” a re, “Ke tla rata go—go mmotšiša dipotšišo di se kae.”

Ka re, “Eye, mohlomphegi.”

55 A re, “E be e le moreri, o ka no ba o mo tseba.” A re, “O be a na le kopano godimo fa ka Campbellsville, e sego telele go fetile, ka jarateng ya kereke godimo fao, lefelong la go kampa.” Gomme a re, “Ke lebetše leina la gagawe.” A re, “O tšwa Indiana.”

Gomme—gomme ka re, “Oo? Eye, mohlomphegi.”

56 Gomme Ngwanešu Wood a thoma gore, “Go lokile, ke...” (“O se ke wa bolela seo.”) Gomme o ile a re... .

Ka re, “Go reng ka yena?”



57 A re, “Go lokile,” a re, “mokgekolo . . .” (motho yo mongwe) “godimo fao godimo ga thaba . . .” A re, “O a tseba, o be a e hwa ka kankere.” Gomme a re, “Mosadi le nna re be re e ya godimo kua mosong go—go fetola mpete wa gagwe.” A re, “Ba be ba sa kgone le go mo emišetša bogodimo go lekanela go mmea godimo ga pane ya mpete,” a re, “ba be ba no goga lakane.” Gomme a re, “O be a e hwa. O be a le Louisville, gomme a re dingaka di be di mo hlobogile gomme ba re ‘o ya go hwa.’”

58 “Gomme sesi wa gagwe a ya godimo kopanong yeo, gomme a re, ‘Moreri yoo o be a eme godimo fao godimo ga sefala, a lebelela morago bokagodimo ga batheeletši gomme a bitša mosadi yo ka leina, gomme a mmošša, “Ge a tloga, o tšere sakatuku gomme a se bea ka go sa gagwe—sa gagwe sekhwama.” Gomme a bitša leina la mosadi tlase fa, dimaele tše masomepedi botlase fa, gomme a bolela ka fao a bego a tlaišega ka kankere, gore leina la gagwe e be e le mang, le ka moka tšeo a fetilego go tšona; a re, “Tšea sakatuku seo gomme o ye o se bee godimo ga mosadi,” gomme a re “mosadi o tla fodišwa kankere ya gagwe.””

59 Gomme a re, “Ba tlile tlase fa bošego bjoo.” A re, “Ka therešo, ke kwele kgoeletšo ya go tšhošatšhošitšhoši godimo fao. Ke ile ka gopola gore ba bile le Salvation Army e tlemologile ntlhoreng ya thaba godimo fao. A re, ‘Go lokile,’ ka re, ‘Ke a thanka kgaetšedi wa go tšofala o hwile.’ Ka re, “Re tla . . . Bosasa re tla ya gomme re hwetše koloi, le ka fao re tla mo tšeelago ntle go ya tseleng ye kgolo,’ gomme ka re, ‘gore ba kgone go mo tšeela go ya go mmoloki.’ Gomme a bolela gore . . . Re ile ra leta. Ga go bohlokwa bja go ya godimo ka nako yeo ya bošego.” A re, “E ka ba mmaele godimo ga thaba fa.” A re, “Re ile godimo fao mosong wo o latelago, gomme o a tseba gore go diregile eng?”

Ka re, “Aowa, mohlompegi.”

60 A re, “O be a dutše fao a eja diphae tša go bešywa tša apola, le go nwa kofi, le monna wa gagwe.”

Ka re, “O ra seo?”

A re, “Eye, mohlompegi.”

“Oo!” Ka re, “Bjale, morena, ka nnete ga o re seo.”

61 A re, “Seo se ntshwenyago ke gore ke eng . . . monna yola o dirile bjang, gomme ga se gwa ke ka nageng ye, le go tseba seo.” Le a bona?

Gomme ka re, “Oo, ga o dumele seo.”

A re, “Ke therešo.”

Ka re, “O dumela seo?” Le a bona?

62 A—a re, “Go lokile, eya thwi godimo kua godimo ga thaba, nka kgona go e kgonthiša go wena.” O rera morago go nna bjale, le a bona.

63 Ka fao ka—ka re, “Um-um.” Ka fula apola, gomme—gomme ka re, “A nka kgona go hwetša e tee ya diapola tše?” Gomme ka e phumula godimo ga diaparo tša ka.

64 A re, “Go lokile, dipaeki tša kheri di a di ja, ke a thanka o ka hwetša ye tee.” Gomme ka nako yeo. . . Gomme bjale ka re, “Go lokile, . . .” Ka—ka e kgama. . . ka kgama ka go yona, gomme ka re, “Ke apola ye bose.”

65 A re, “Oo, eye.” A re, “O a tseba gore ke eng? Ke bjetše mohlare wola fale, oo, mengwaga ye masomenne ya go feta, goba selo se sengwe sa go swana le seo.”

Ka re, “Oo, a seo ke therešo?”

“Eye, mohlomphegi.”

66 Gomme ka re, “Go lokile, gomme ngwaga wo mongwe le wo mongwe. . .” Ka re, “Ke etše hloko gore ga se ra be ra ba le lehlwa bjale, ke ka pela Agosetose.” Gomme ka re, “Wona matlakala a wa go tšwa mehlareng.”

67 “Eye, mohlomphegi. Seo ke therešo, e tla ka go weng. Ke a dumela re tla ba le la ka pele le tee nakong ye.”

68 Ka re, “Eye, mohlomphegi.” Ka fetola taba, le a bona. Gomme a re. . . ka re, “Go lokile, o a tseba, go a makatša,” ka re, “gore mohlodi wola o tšwela bjang ka ntle ga mohlare wola.” Ka re, “Gomme wona matlakala a a wa, gomme go le bjalo ga go na. . . ga se—ga se a ke a e ba le lehlwa go bolaya letlakala.”

69 Gomme a re, “Go lokile,” a re, “a seo se amana bjang le se re bolelago ka sona?”

70 Gomme ka re, “Go lokile, ke—ke no makala.” (Le a tseba, mme ka mehla o be a re, “Faa kgomo thapo ye e lekanetšego gomme e tla itekeletša ka boyena, le a tseba.” Ka fao ke ile ka no mo fa thapo ye telele.)

71 Ka fao a ya ka ntle, gomme a re, “Go lokile, eye, seo se amana bjang le yona?”

72 Ka re, “O a tseba, Modimo o tliša tšona diapola godimo, gomme o ipshina ka diapola tše le matlakala, gomme o dula ka—ka morithing le go ya pele. O ya tlase ka go wa ga ngwaga gomme,” ka re, “o tla morago godimo gape le diapola le matlakala gape.”

73 Gomme a re, “Oo, yeo e no ba tlhago. O a bona, yeo e no ba tlhago.”

74 Ka re, “Go lokile, ka nnete, seo ke tlhago.” Ka re, “Yeo ke tlhago, eupša Yo mongwe o swanetše go laola tlhago.” Le a bona, ka. . . a re. . . “Mpotše bjale ke eng se dirago seo?”

75 Gomme a re, “Go lokile, e no ba—no ba ka tlhagong tlhago.”

76 Ka re, “Ke mang yo a rego go letlakala le lennyane lela bjale, gomme. . .?” Ka re, “Bjale, lebaka leo letlakala le wago go tloga,

ke ka baka la gore mohlodi o ya fase ka modung. Gomme go ka reng ge mohlodi wola o be o ka dula godimo ka mohlareng go kgabola nako ya marega? Go be go ka direga eng?"

77 A re, "O ka bolaya mohlare."

78 "Go lokile," ka re, "bjale, ke bohlale mang bjo bo kitimišetšago mohlodi tlase ka medung, bja re, "Tšwela ka ntle ga fa bjale, go tla go wa ga ngwaga, eya tlase ka medung gomme o ikute'? Gomme dula tlase ka medung bjalo ka lebitla; gomme seruthwane se se latelago o tla morago gape godimo, o tliša godimo diapola tše ntši, le go tliša godimo matlakala a mantši le dilo."

79 A re, "Yeo e no ba tlhago, e tla e dira." A re, "Boso! Go fetoga, o a tseba, go tla ga go wa."

80 Ka re, "Bea kgamelo ya meetse godimo ga kota ntle fale, gomme o bone ge tlhago e ka e kitimišetša tlase ka fase ga kota gomme ya e tliša morago godimo gape. Le a bona?" Le a bona?

"Go lokile," a re, "o ka no ba o na le selo se sengwe."

Ka re, "Nagana ka yona ge re sa ya go tsoma."

Gomme a re, "Go lokile," gomme a re, "tsomang fao le nyakago."

81 Gomme ka re, "Ge ke bowa morago, ge o ka mpotša gore ke bohlale mang bjo bo kitimišetšago mohlodi ka ntle ga mohlare wola go ya tlase ka medung, go dula marega ka moka gomme wa tla morago marega a a latelago, ke tla go botša gore ke Bohlale bjo bo swanago bjo bja go mpotša ka mosadi yola godimo kua."

A re, "Bja go go botša?"

Ka re, "Eye, mohlomphegi."

A re, "Ga se wena moreri yola!"

Ka re, "A o ka tseba leina la gagwe?"

A re, "Eye."

Ka re, "Branham?"

A re, "Yoo ke yena."

Ka re, "Seo—seo ke therešo." Le a bona?

82 Gomme a le a tseba ke eng? Ke ile ka etella mokgalabje pele go ya go Kriste, thwi fao godimo ga bopaki bja gagwe mong.

83 Gomme ngwaga ka morago ke be ke le tlase kua gomme ka goga kolo (laesentshe ya Indiana godimo ga yona) ka jarateng. Ba tlogile, o hwile. Gomme ka fao ge ke etla morago, fao go be go eme mosadi wa gagwe yo a ilego a nkgogola godimo; ke be ke gopola gore ke be ke na le tumello ya go tsoma. Gomme a tšwela ka ntle fao, a re, "Ga o kgone go bala?"

84 Ka re, "Eye, mmeme."

A re, A o bone maswao a le a reng 'Ga go Tsongwe!'"

85 Ka re, “Eye, mmeme, eupša,” ka re, “Ke—ke na le tumello.”

86 “Ga o na le tumello!” a rialo. Gomme a re, “Re bile le lefelo le—lefelo le emišitšwe mengwaga ye mentši.”

87 Ka re, “Go lokile, kgaetšedi, ke—ke be ke fošitše nako yeo, ke kgopela tshwarelo.”

88 Gomme a re, “Tshwarelo ya lefela! Tšona laesentshe tša Indiana godimo fao, gomme di dutše godimo fa, le batho ba bogalegale!”

Ka re, “A nka kgona go e hlatholla?” Ka re . . .

Yena, “Ke mang yo a go filego tumello?”

89 Ka re, “Ke no se tsebe . . .” Ka re, “E be e le monna yo mogolo a dutše ka ntle fale mathuding, ge ke be ke le tlase fa ngwaga wa go feta, gomme re be re bolela ka Modimo.” O a bona?

Gomme a lebelela, a re, “A ke wena Ngwanešu Branham?”

Ka re, “Eye, mmeme.”

90 A re, “Ntebalele. Ke be ke sa tsebe gore o be o le mang.” A re, “Ke nyaka go go botša bopaki bja gagwe. Iri ya gagwe ya mafelelo ya go hwa, o emišeditše diatla tša gagwe godimo gomme a tumiša Modimo.” A re, “O hwetše ka tumelong ya Bokriste, gomme a rwalelwa go ya go Modimo.” Le a bona?

91 “Ge ba ka swara khutšo ya bona, matlapa a tla goeella ntle ka pela.” Fao go na le selo se sengwe ka go tlhago.

92 Hlokomelang dinonyana, hlokomelang diphoofolo, hlokomelang selo se sengwe le se sengwe, gomme le hlokomeleng tlhago.

93 Hlokomelang leeba le lennyane ka fao le fofago. Ke nonyana ye e fapanego ye le lego yona, le a bona. Ga—ga le na le sabohloko se se itšego, ga le kgone go ja ka mokgwa wo mogogobane o kgonago. Le a bona? Ga le na le sabohloko ka go lona. Ga le a swanela go hlapa ka gare—ka gare—ka gare ga meetse, ka baka la gore le na le selo se sengwe bokagare ga lona; se le hlwekiša go tšwa bokagare go ya ka ntle, le a bona.

94 Yeo ke ka tsela ye Mokriste a lego. Yeo ke ka tsela ye Modimo a ikemetšego ka Boyena, ka gare ga—ka gare ga—ka gare ga leeba. Le a bona, ka baka la gore . . . gomme . . . Jesu o emetšwe bjalo ka Kwana. Ka mehla ka tlhagong o tla hwetša Modimo. Gomme Modimo o re swantšha le dinku tše di swanetšego go etwapele. A le kile la ela hloko fao, ke rerile thero ka yona nako ye nngwe ya go feta? Gore Leeba le etla fase godimo ga Kwana, go etapele Kwana, gomme Le Mo etile pele go ya tlhabong. Le—le—Leeba! Bjale, ge Kwana yeo . . . Leeba leo le be le ka se kgone go ba le theogetše godimo ga mohuta wo mongwe wo o itšego wa phoofolo, ka baka la gore mmogo di be di swanetše go ba tša tlhago ye e swanago. Le a

bona? Ge Leebea nkabe le ile la bonega godimo ga phiri, gomme nkabe e ile ya ngaola goba ya rora, Leebea nkabe le ile la tšea mofofa wa Lona.

<sup>95</sup> Go lokile, yeo ke tsela ye e swanago bjale. Gomme ditsela tša rena tša go babja, Moya wo Mokgethwa o no tšea mofofa wa Gagwe gomme wa ya go tloga. O swanetše go ba le tlhago ye e swanago. Nonyana ya Magodimo, leebea; phoofolo ye boletaletaleta lefaseng, kwana; di kgona go dumellana mmogo. Gomme ge Moya wo Mokgethwa o etla godimo ga rena gomme o re dira dibopša tše mpsha, ka gona A ka kgona go re eta pele. Eupša re leka go phela bophelo bjo bo swanago bja kgale, bo ka se šome! Bo ka se no se šome.

<sup>96</sup> Bjale, kgato ya pele go molaleng ye o kilego wa e tšea ka bophelong bja gago, ge re bolela ka boetapele, go molaleng gore ke diatla tša *mme* yo a itšego yo botho. Tšona diatla di ka no ba di omile bošegong bjo, ntle fa ka mabitleng a mangwe felotsoko, eupša seo e bile seatla seo sa go go swara go dira kgato ya pele.

<sup>97</sup> Ka gona ka morago ga ge mme a go rutile mokgwa wa go sepela, gomme o be o dira dikgato di se kae ka gona o wela fase, gomme o emela godimo, gomme o be o gopola gore o be o dira dilo tše kgolo, ka gona a go retollela ka kua go *thitšhere ya sekolo*. Gomme ka gona a thoma go go etellapele go ya go thuto; ya ka fao le se o swanetšego go se dira, le ka fao o swanetšego go ithuta, le—le go ya pele ka mokgwa woo.

<sup>98</sup> Ka gona ka morago ga ge thitšhere ya sekolo e feditše ka wena, ka gona o boile morago, *tatago* o ile a go swara. Ka gona ge tatago a go swere, o go rutile kgwebo ya gago mohlomongwe; ka fao o ka bago rakgwebo wa go atlega, ka fao o ka dirago dilo gabotse. Mmago o go rutile ka fao o ka bago mo—mosadi wa lapa, mokgwa wa go apea, le go ya pele ka mokgwa woo.

<sup>99</sup> Ka gona ka morago ga ge ba feditše ka wena, ka gona *modiredi* wa gago goba *moruti* o a go swara.

<sup>100</sup> Eupša *bjale* ke mang yo a go etagopele? Yeo ke potšišo bjale. Bjale, ka moka re etwapele ke selo se sengwe bošegong bjo. Re swanetše. Re etwapele. Elang hloko!

<sup>101</sup> Bjale a re lebeleleng go mothaka yo moswa yo . . . seo se mo hueditšego. A re lebeleleng go . . . rakgwebo yo moswa yo re tla mmitša, ka baka la gore o be a le rakgwebo. E be e le monna yo mogolo wa go atlega. A re lebeleleng baetapele ba gagwe.

<sup>102</sup> Mohlomongwe, sa pele, mmagwe o mo rutile bjalo ka mošemane yo monnyane dilo tše a bego a swanetše go di dira. Tatagwe o mo dirile katlego ye kaone kudu, gomme mohlomongwe mo tlogeletše—o mo tlogeletše lefa, ka baka la gore e be e le mmuši ka boyena; mohlomongwe tatagwe o be a

ile, ka fao o be a—a le rakgwebo. O be a le. . . A re mmitšeng, lehono, bjalo ka rakgwebo wa Mokriste; goba, o be a le rakgwebo wa modumedi, ke nagana gore e tla ba setsopolwa se sekaonekaonekaone.

<sup>103</sup> Monna yo e be e le wa bodumedi, o be a se mosedumele le ka mokgwa ofe. Gomme o be a rutilwe ke mmagwe ka fao a ka dirago gabotse, ka fao a ka sepelago, le ka fao a ka ikapešago ka boyena. O be a rutilwe ke tatagwe, kgwebo ye kgolo, le ka fao a ka bago monna wa go atlega; gomme kgwebo ya gagwe e be e atlegile. Gomme tate le mme ba be ba godišeditšwe ka kerekeng, gomme ba be ba mo šupeditšwe go moprista. Gomme moprista o be a mo dirile monna wa nnete wa bodumedi. Ka fao e be e le monna wa go tsenywa setšong yo mokaone, e be e le mošemane yo mokaone le semelo se sebotse.

<sup>104</sup> Ge Jesu Kriste a mo lebeletše gomme a mo rata, fao go be go le selo se sengwe ka mošemane e be e le sa nnete. Therešo. Ka gore Beibele e boletše fa, re a hwetša ka go Mareka, “Gomme Jesu a mo lebelela, a mo rata.” Ya, “Jesu a mo lebela, a mo rata.” Ka fao ka gona fao go swanetše go ba selo se sengwe ka nnete sa go ikgetha ka mothaka yo moswa yo. O be a. . . a na le semelo se sebotse, le semelo se sebotse go mmea leemong. E be e le monna yo a bego a godišitšwe gabotse; a hlalefile, yo mokaone, sehlafele, a atlegile ka kgwebo, le monna wa bodumedi. O be a na le dimelo tše ntši tše di bego di ikgethile, kudu go fihla mo e lego gore se ile sa goga kelohloko ya Jesu Kriste Mophološi. Eupša ge a lebanywa serokaphatla, a atlegile ka ka moka dilo tše dingwe tše. . .

<sup>105</sup> Ga go selo se se bego se fošagetše; o be a betlilwe thwi ka go phethagala, a elelwa godimo gabotse, a hlalefile, thuto ya maleba, katlego ya gagwe, e be e le yo mokaone, rakgwebo yo kaone, go molaleng o be a le wa sehlopha sa kgwebo felotsoko kua ka Palesetena. A ka no ba e be e le wa kopanelo ya rakgwebo bjalo ka ge re na le yona fa bošegong bjo, ntle le go kamaka o dirile, ka baka la gore rakgwebo ka mehla o be a e ba le kopanelo le yo mongwe, yo motee le yo mongwe.

<sup>106</sup> Ka baka la gore go no swana le “dinonyana tša lefofa,” di na le dilo tše di bolelago ka tšona. Gomme ge. . . Banna ba bodumedi, ga ba nyake go bolela ka monna yo a sepedišago para le. . . ka moka ga bona mmogo, ka baka la gore ga ba na le selo se se swanago. Re swanetše go ba le dilo tše di swanago. Ka fao Bakriste ba na le dilo tše di swanago le Bakriste; badiradibe ba na le dilo tše di swanago le—le badiradibe; gomme—gomme disosaiti, le eng kapa eng e lego sona, di na le dilo tše di swanago. Gomme mošemane yo moswa yo go molaleng e be e le wa ko—kopanelo ya rakgwebo.

107 Gomme o be a le wa bodumedi ka fao a bego a kgona go ba, ka baka la gore Jesu o mmotšišitše fa, o rile, “Ke bolokile melao ye, ke e hlokometše ka moka go tloga bosweng bja ka.” Seo ke therešo.

108 Le a bona, o godišitšwe gabotse, a rutwa gabotse, le se sengwe le se sengwe. Eupša ge a be a lebantšwe serokaphatla ke—ke kgopolo ya Bophelo bjo Bosafelego. . . Bjale ke nyaka gore le ele hloko, le ka moka semelo se seo a bego a na le sona, o be a tseba go le bjalo gore o be a se na le Bophelo bjo Bosafelego.

109 Bjale, ka moka disosaite tša rena, dikereke tša rena, boleloko bja rena le dilo tše re di swerego ka lerato, disosaite tša rena tša Amerika, le se sengwe le se sengwe, ke tše kaone kudu, fao ga go selo se ka bolelwago kgahlanong le seo. Gomme sosaite sa rena sa Banna ba Kgwebo ba Bakriste fa, ke selo se segolo, e bile mojako wo o bulegilego wa ka go. . . ka dikgopolo tša ka tša kopanelo ya dikereke tša maina gore “re Bakriste.”

110 Fao ga go le ye tee (ga go kereke ya leina ye tee) e ka kgonago go re tleleima, Mokriste wa nnete, ka baka la gore o wa Modimo. Dikereke tša maina ke madirwa ke motho, gomme Bokriste ke boromelwa ke Legodimo. Eupša go ka moka dilo tše re nago le tšona, tše botse ka fao di lego ka gona, ga kaone ka fao re tlogo mmogo, gomme ka bobotse bja dikopano ka fao re nago natšo, le kwišišo ya phedišano yeo re nago le yona, eupša yo mongwe le yo mongwe yo motee wa rena re lebantšwe serokaphatla ke *Bophelo bjo Bosafelego*. Gomme ga go kgathalege gore re be re atlegile bjang ka kgwebo, le gore re atlegile bjang, le gore re leloko le legolo la kereke bjang, le gore re šoma bjang, re leka bjang go dira dilo gabotse, go le bjalo, ge se sa dirwa ka tsela ya maleba, ke go direla Modimo ka lefeela.

111 Jesu o arogantše seo ka tsela ye e swanago, ge ke ema fa nakwana. O rile, “Ke ka lefeela ge le Ntirela, le ruta dithuto melao ya motho.” Bjale naganang! Ya go hlokofala, ya go botega tirelo (ka tlhokofalo ya pelo ya gago) go Modimo, gomme go le bjalo e ba ka lefeela! E thomile ka tsela yeo ka Kaine, ka tšhemong ya Edene. Bodiredi bja go hlokofala, eupša bja ganwa! Bodumedi kudu, go le bjalo bja ganwa!

112 Ka Shreveport beke ya go feta, beke pele ga ya go feta, ka kopanong ya Banna ba Kgwebo, sefihlolong fao mo makgolo a se makae a batho ba bego ba kgobokane, ke tšere diiri tše pedi le seripa go bolela ka: *Go Direla Modimo Tirelo Ntle Le Go Ba Thato Ya Modimo*. Bjale, e kwagala e sa tsebalege, eupša re swanetše go itsentšha ka kanaleng ka borena ka gare ga kanala ye e filwego ke Modimo le tsela ya Modimo ya go e dira. Ga go kgathalege gore re nagana ga kakang gore e lokile, e swanetše go ba go ya ka Lentšu la Morena goba ke ka lefeela. Kaine o be a

direla, eupša e be e se go ya ka Lentšu la Morena. Bafarasei ba be ba direla, eupša e sego go ya ka Lentšu la Morena. Ka go molaetša wo woo o itlhaotšego go Banna ba Kgwebo, ke rutile se.

<sup>113</sup> Dafida, o be a nyaka go direla Morena tirelo, gomme o be a nepile ka se a se boletšego. O rile, “A go lokile go areka ya Morena go ba tlase kua? A re e tlišeng godimo fa.” Ka matšatšing a kgoši, kgoši ye nngwe ye a e latetšego. O rile, “Ga se gwa loka. Ga se ba ke ba boledišana le Morena ka areka, eupša re swanetše go e dira.” Bjale, seo se nepagetše, seo ba bego ba swanetše go se dira. O rile, “Re swanetše go ya re tšee areka, gomme re tla kgona go boledišana le Morena.” Gomme seo ke therešo, e be e le tlase ka nageng ye nngwe. A re, “Re swanetše go e tliša godimo fa. Re e fihliše godimo fa gomme re e bee godimo ka ntlong ya rena fa, gomme re direle Morena.”

<sup>114</sup> Bjale elang hloko o ile ka kanala ya go fošagala go e dira. O boledišane le dikapotene tša masometlhano le tša makgolo le tša dikete. Ka moka ba ile ba boledišwa, yo mongwe le yo mongwe yo motee. Ba bona gore e be e le thato ya Morena, e bonala o ka re, goba e be e le—e le Lentšu la Morena.

<sup>115</sup> Lentšu la Morena, nako ye nngwe, le swanetše go Le bea ka lefelong la Lona la maleba goba ga se Thato ya Morena. Le a bona? Bjale a seo se nwelele botebong gomme le tla hwetša ya—ya kakaretšo kgopolo ya se ke lekago go se bolela.

<sup>116</sup> Ga ke nyake gore kereke e wele ka dikgatong tše le di hwetšago ka kua England: moriri wo motelele, le banna ba go penta difahlego, le phapogo. Ga re nyake seo! Ga go kgathalege gore e kwagala bodumedi bjang, le gore Elvis Presley o kgona go opela dikoša tša bodumedi ga kakang, o sa no ba diabololo. Gomme ga se nna moahlodi, eupša “Ka dikenywa tša bona le tla ba tseba.” Le a bona? Ke Mopentecost, eupša seo ga se dire phapano ye nnyane. Le a bona, dikenywa tša gago di bea bohlatse bja seo o lego sona.

<sup>117</sup> Ga go kgathalege ge eba Moya o tla godimo ga gagwe, o kgona go bolela ka maleme, o kgona go goelela, o kgona go fodiša balwetši, gomme Jesu o rile, “Ba bantši ba bona ba tla go Nna ka letšatšing leo, gomme ba re, ‘Morena, a ga se ka dira se le sela?’ Gomme Ke tla re, ‘Tlogang go Nna, lena badiri ba bokgopo, Nna ga se ka ke ka le tseba.’” Le a bona?

<sup>118</sup> Re swanetše go ba ba nnete, ba mmapaale Bakriste, gomme le tsela e nnoši re ka kgonago go dira seo ke go lebana serokaphatla le yona ka potšišo fa ya “Bophelo bjo Bosafelego.”

<sup>119</sup> Fao go na le sebopego se setee feela sa Bophelo bjo Bosafelego, gomme bjoo bo tšwa go Modimo. Gomme O beetšepete sebopego se sengwe le se sengwe seo se ka tsogago sa ba le Bjona. Bjalo ka ge o be o le tšene ka go tatago, o be o le tšene ka go Modimo; ye tee ya dikgopolo tša Gagwe sa mathomo, goba o ka se tsoge wa ba Fao. O tlile pele ka mobung wa bobjalo



wa mmago; tatago o be a sa go tsebe, o be o le mathekeng a gagwe. Gomme ge o etla pele ka mobung wa bobjalo wa mme, nako yeo wa ba motho gomme o dirilwe ka seswantšho sa tatago, bjale o kgona go kopanela le yena. Gomme selo se se swanago ka Modimo, ge o na le Bophelo bjo Bosafelego.

<sup>120</sup> Bophelo bjo o tlogo ka go bjona, bophelo bja tlhago, bophelo bja nama, bjoo e bile ka tatago. Gomme tsela e nnoši ye o ka kgonago go tla wa tswalwa gape, ke tsela e nnoši, ke gore e swanetše go tšwa go Tatago wa Legodimong, dikgopolo tša Gagwe. “Ka moka ba Tate a Nneilego bona ba tla tla go Nna.” Le a bona?

<sup>121</sup> O fa ka baka la gore leina la gago le be le beilwe Pukung ya Kwana ya Bophelo pele ga ge fao go e ba le ge e ka ba motheo wa lefase. Seo ke therešo tlwa. Ke wene tšene, tšene ya semoya go tšwa go Tatago wa Legodimong, karolo ya Lentšu la Modimo. Seo ge se be bjalo, bjalo ka ge ke boletše, gona o be o na le Jesu ge A be a le fa ka baka la gore O *be* a le Lentšu: o tlaišegile le Yena, o hwile le Yena, o bolokilwe le Yena, gomme wa tsoga le Yena, gomme bjale o dutše ka mafelong a Legodimo *ka go* Yena!

<sup>122</sup> Elang hloko, Dafida o be a gopola gore selo se sengwe le se sengwe se be se le gabotse, gomme a boledišana le batho ka moka ba, gomme ba thoma yo mongwe le yo mongwe ba bina le go goelela le go goeletša. Ba be ba na le ka moka tša bona ditshepedišo tša bodumedi tše di bego di le fao, eupša go le bjalo ebe e se thato ya Modimo go ya tlase le go tliša Lentšu la Modimo morago ntlong ya Modimo. Eupša, le a bona, Modimo ka mehla (mabakeng ka moka) o šoma ka tsela ye tee. Sephetho sa Gagwe sa pele ke sephetho sa Gagwe se nnoši, ka baka la gore O phethagetše ka diphethong tša Gagwe. Ga A ke a dira selo ntle le gore pele A se utolle go bahlanka ba Gagwe, baporofeta. Seo ke tlwa.

<sup>123</sup> Ka baka leo le, lebaka la kereke re phela ka go lona. Fao ga go kereke, ga go Methodist, Baptist, Pentecost, goba eng kapa eng gape, e ka kgonago go bea Kereke ye ka go Monyalwa. E swanetše go ba go araba ga Maleaki 4, go Modimo gore a romele moporofeta gore le utollwe go yena, ka gore yeo ke yona tsela e nnoši. Dikereke tša rena di ithereletše gomme tša fošetša selo ka go tlhakanantswiki le lefelwana le go pitlagana, go no swana le ka fao ka mehla di bego di le, gomme Modimo ka mehla o romela baporofeta.

<sup>124</sup> Gomme fao go be go le Nathane a eme ka nageng, moporofeta yo a hlatsetšwego pele ga Modimo, gomme ga se a ke ebile a boledišwa.

<sup>125</sup> Gomme ba ile tlase kua gomme ba hlola bophelo bja monna wa go botega, le go ya pele, gomme ba tšea areka. Go na le gore ba e bee godimo ga magetla a Balifi, go e rwala, ba ile ba e bea godimo ga koloi go e rwala. Ka moka mmogo tlhakanantswiki!

<sup>126</sup> Le a bona, ge le sa ye go ya ka—ka thato ya Modimo, le ka tsela ye Modimo a e filego go rena go ya, ka mehla ba Le dira tlhakanantswiki gomme ba Le tšea go tšwa ka mokgatlo wo o itšego, kereke ya leina, molaetša wo o itšego, gomme fao le a ya. Le a bona? Ka mehla e dirilwe ka tsela yeo.

<sup>127</sup> Seo ke selo se se swanago se mošemane yo a bego a lebantšwe serokaphatla le sona. O tllile ka gare; o be a le le—le—leloko la mohlomongwe Bafarasei goba Basadutsei, goba tshepedišo ye nngwe ye kgolo ya letšatši leo. O be a le wa bodumedi ka fao a bego a kgona go ba. O rile, “Ke lotile melao ye yeo ke rutilwego, go tloga ke sa le yo moswa.” Le a bona? Gomme Jesu a mo ratela sona. Eupša a gana go hlahlwiwa, o ganne go amogela boetapele bja nnete bja Jesu Kriste go mo fa Bophelo bjo Bosafelego.

<sup>128</sup> Elang hloko, o be a dumela gore fao go be go na le selo se sengwe sa go fapana go feta se a bego a na le sona, goba o be a ka se ke a be a rile, “Morena yo Botse, ke swanetše ke dire eng bjale?”

<sup>129</sup> Le a bona, o be a nyaka go dira selo se sengwe ka boyena. Yeo ke tsela yeo re dirago, re nyaka go dira selo se sengwe ka borena. Mpho ya Modimo ke mpho ya mahala. Modimo o go fa Yona, ga o E direle selo setee. O E beetše wena, gomme o ya go ba le Yona. Le a bona?

<sup>130</sup> Elang hloko, o be a tseba gore Bo be bo le fao. O be a dumela ka go Bjona gomme a Bo nyaka. Eupša ge a be a lebane serokaphatla le ka fao a bego a swanetše go e dira, e be e fapana le tirelotlwaelo ya gagwe. E be e fapane. O be a ka kgona go swara tšhelete ya gagwe gomme a ba wa kereke yeo a bego a le wa yona, le go ya pele. Eupša Jesu o be a tseba seo, le go tseba gore o be a bolokile tšhelete ye, gomme A re, “Sepela o rekiše ka moka tše o nago natšo, gomme o e abele bahloki. Gomme o tle, tšea sefapano sa gago gomme o Ntatele, gomme o tla ba le mahumo ka Legodimong.” Eupša ga se a ke a kgona go e dira.

<sup>131</sup> Baetapele ba bangwe bao a bilego le bona matšatšing a boswa bja gagwe, ba bile le khuetšo e bjalo godimo ga gagwe go fihla a gana go amogela Tsela ya Modimo ye e filwego, e bego e le Jesu Kriste; yo Motee a nnoši yo a swerego Bophelo bjo Bosafelego, yo Motee a nnoši yo a ka kgonago go go fa Bjona. Ga se kereke e ka kgonago go go fa Bophelo bjo Bosafelego; ga se moagišane wa gago; ga se modiša wa gago; ga se moprista wa gago; ga se thutotumelo ya gago; Jesu Kriste ka Boyena a nnoši a ka kgona go go fa Bophelo bjo Bosafelego. Ke . . .

<sup>132</sup> Ga go kgathalege gore o lokile bjang, o tlogetše go dira eng, o thoma go dira eng, o swanetše go amogela *Bomotho* bja Morena Jesu Kriste. Gomme ka gona ge o dira seo, Ke Lentšu, gomme ka gona bophelo bja gago bo lekana thwi ka go Lentšu gomme Le Ibonagatša ka bolona go lebaka le leo o phelago ka go lona.

<sup>133</sup> Noage o ile a swanelwa ke go dira seo gore Lentšu le tle le bonagatšwe ka go lebaka la gagwe. Bjale, go ka reng ge Moshe

a be a ka tla mmogo, a re, “Re tseba se Noage a se dirilego, re tla tšea lentšu la Noage. Re tla e dira feela ka tsela ye Noage a e dirilego. Re tla aga a—areka gomme ra phaphamala go theoga Noka ya Nile, gomme ra ya ka ntle ga Egepita”? Ka baka la eng, e be e ka se šome. Le a bona, leo e be e le lebaka le lengwe.

<sup>134</sup> Jesu o be a ka se kgone go tla ka molaetša wa Moshe; Luther o be a ka se kgone go tla ka molaetša wa Katoliki; Wesley o be a ka se kgone go tla ka molaetša wa Luther; Pentecost e be e ka se kgone go tla ka molaetša wa lebaka la Wesley. Gomme Monyalwa a ka se kgone go bopša ka go kereke ya leina ya Pentecost, e ka se kgone go e dira. Gomme seo ke therešo tlwa. O šetše a kगतlofaditše gomme o tšwetše ka ntle fa, gomme šole o dutše, go no swana le ba bangwe ka moka. Ke mooko. Go no swana le bophelo ge bo e tla godimo go kgabola. . . . Le a bona?

<sup>135</sup> Mongwadi yola, bjalo ka ge ke boletše bošego bjo bongwe, mongwadi yola yo a ngwadilego puku ye. . . . Gomme e sego ka baka la gore o be a ntshwaswalatša gampe kudu, o rile ke be ke le “diabolo, ge eba fao go be go le selo se sebjalo.” Ka fao o ile a re o be a sa dumele go Modimo. O rile, “Modimo yo a bego a kgona go phutha matsogo a Gagwe gomme a dula godimo gomme a bogela bona bahwelatumelo, go kgabola mabaka pele, gomme a tleleima go ba le maatla go bula Lewatle le Lehubedu, gomme a dumella bona basadi le bana go ripaganywa diripa ke ditau le go ya pele, gomme ka gona a re O be a le Modimo wa go rata.” A re, “Fao ga go na le sebopša se se bjalo.” Le a bona, mothaka, ntle le tšhušumetšo ya Lentšu, o feila go Le bona.

<sup>136</sup> Mathomo a thoro ya korong, Monyadi, o ile a swanela gore a wele ka mobung gore a tsoge gape. Ka fao Monyalwa wa mathomo yo a go tswalwa ka Pentecost o ile a swanelwa ke go ya go kgabola Mabaka ale a Leswiswi bjalo ka peu ye nngwe le ye nngwe, a bitlelwa. Ba ile ba swanelwa ke go hwa. Ba swanetše go e dira. Eupša e ile ya thoma go runya gape ka go Luther, ka go tsošološo ya mathomo. E be e sa swane le peu ye e ilego ka gare, eupša e be e le Seetša sa letšatši leo. Le. . . . ? . . . lehlaka nako yeo la ya ka go lenono, Wesley. Gomme go tloga go lenono ya ya ka go Pentecost, mooko.

<sup>137</sup> Ge o bona ka gare ga korong, ge e etla pele, lebele la korong, monna yo a lemago korong, o ya ka ntle gomme o bona korong yela e bopegago ka fao, e no lebelelega tlwa bjalo ka thoro. Eupša ge o ka tšea sekere gomme wa dula fase gomme wa tšea korong yela gomme wa e bula, fao ga go na le thoro le gatee. E no ba mooko. Gomme ke gona eng? E—e bopega fao, go swara thoro. Le a bona? Gomme ka gona, selo sa pele se o se tsebago, bophelo bo tlogetše le—le—lehlaka go ya ka go lenono; bo tlogetše lenono go ya ka go mooko; bo tlogela mooko gomme bo ya ka go korong. Magato a mararo, le a bona, a bjona.

Gomme ka gona bo dira Korong ka *ntle* ga magato a mararo (Luther, Wesley, Pentecost). Feela tlwa. Le a bona, ntle le go kamaka. O ka se kgone go tsena tlhago ka gare.

<sup>138</sup> Bjale lebelelang, mengwaga ye mengwe le ye mengwe ye meraro ka morago ga ge molaetša o tšwetše pele o rometšwe go tšwa go Modimo, ba a kगतलोfatša. Wo e bile mengwaga ye masomepedi, gomme fao ga go mokगतलो. O ka seke. Le a bona? Bjale mooko o swanetše go goga go tloga, go fa Korong sebaka go robala pele ga Morwa, gore e butšwe; Molaetša o tla morago thwi ka gare ga Kereke gape, o bopa Mmele wa Jesu Kriste go no swana le wo Motee wa setlogo wo o ileng ka mobung. Bjale, go bona bo—Bophelo bjo Bosafelego.

<sup>139</sup> Bophelo, nnete le—lehlaka morago fa le be le rwele Bophelo. Ka nnete, le dirile. Eupša, le a bona, ge bo e ba lehlaka gomme bo be bo fedile, mokगतलो, Bophelo bo be bo ile thwi pele ka go Wesley; bja tla thwi ntle, bja ya ka gare. Gomme gatee, ye nngwe le ye nngwe ya tšona. Ye Tee, tsebe ye kgolo, ga e swane le tharo. Eupša ge modula wo monnyane o e tla, bjalo ka . . . godimo ga mo—mooko . . . goba godimo ga lehlaka, modula wa lenono, o lebelelega gohle bontši bjalo ka thoro. Eupša ge o tla fase go mooko wola, gabotse o fao.

<sup>140</sup> A Jesu ga se a ke a re, “Ka matšatšing a mafelelo” (Mateo 24:24) “bobedi e tla batamelana kudu e tla fora tšona ditšene, bakgethelwapele, Bakgethiwa Batee, ge go be go kgonega”? Gabotse bjalo ka selo sa nnete, le a bona. Ka fao, ka matšatšing a mafelelo. Bjale, le a bona, ke nako ya korong bjale. Go fihla nako ya puno. Le ga se lebaka la Luther, le ga se lebaka la Pentecost, le ke lebaka la Monyalwa.

<sup>141</sup> Bjalo ka ge Moshe a beditše setšhaba go tšwa setšhabeng, Kriste lehono o bitša Kereke go tšwa kerekeng, le a bona; selo se se swanago ka seswantšho, go ba tšea go ya Lefaseng la Tshephišo la ka Gosafelego la letago.

<sup>142</sup> Bjale, go gana Motho yo yo a dirago pitšo, Kriste, ga go kgathalege ge eba o Mopentecost, Momethodist, Moluther, eng kapa eng e lego yona, o swanetše go . . . Lebaka le! Ga go selo kgahlanong le bona, le gatee, eupša ka lebakeng le *bjale* o swanetše go amogela (bjalo ka ge ba dirile ka go lebaka lela) Bomotho bja Jesu Kriste e lego Lentšu!

*Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo.*

*Gomme Lentšu la dirwa nama, gomme la dula magareng ga rena, . . .*

*. . . wa go swana maabane, . . . lehono, le ka go sa felego.*

Baheberu 13:8. Le a bona, le swanetše go amogela Motho yola wa Bophelo bjo Bosafelego!

143 Bjale, Bophelo bjo Luther a bilego nabjo, e be e le tokafatšo. Wesley o bile le tlhwekišo, e oketšwa go yona. Pentecost e bile le pušetšo ya dimpho e e tla morago ka go yona, e oketšwa go yona. Eupša bjale e feleletša ka mmeleng, le a bona, makga a mararo a bjona, gomme ka ntle ga seo. . . . Bjale, ge tsogo e etla, Bophelo bjo bo phetšego ka go bona Maluther, bo ile ka ntle, Bophelo bjo bo phetšego ka go Mamethodist gomme bo ile ka ntle, Bophelo bjo bo ileng ka go Mamethodist, bo tla hlatlošetšwa ka moka go tšwa mobung ka Mmeleng wa Monyalwa go tšeelwa ka gare pele ga Jesu Kriste. Letago go Modimo! Oo, e a tswikinya! Ke Therešo!

144 Re potologile sekhutlo! Re lebeletše go lebanya Legodimong, re hlokometše go tla; Seapešo godimo ga Phiramiti, bjalo ka ge re tla bolela, go tla ga Gagwe morago! Kereke e swanetše go tsošwa ka pela, gomme re swanetše go itokišetša.

145 Gomme tsela e nnoši le ka kgonago, ga se gore, “Go lokile, ke nna wa Assemblies. Ke nna wa Oneness, Twoness,” goba eng kapa eng e lego yona, ka moka ga tšona fao, “Ke nna wa kereke ya Modimo,” seo ga se re selo. “Botate wešu ba goeditše le go bina,” seo se no ba ka moka gabotse ka go phethagala, leo e be e le letšatši la *bona*. Eupša *lehono* o lebantšwe serokaphatla e sego le mokgatlo wo ba o dirilego, eupša le Bophelo bjo bo yago pele, e lego Jesu Kriste.

146 Moisa yo moswa yo o dirile selo se se swanago. Moshe o ngwadile melao yeo. Eupša, le a bona, Modimo yo a swanago yo a ngwadilego melao, ka moporofeta wa Gagwe, e be e le selo se se swanago se sa go porofeta gore letšatši le tla tla, “Ke tla tsoša Moporofeta wa go swana le nna. Gomme go tla tla go phethagala gore ka moka ba ba sa Mo kwego ba tla ripša go tlošwa”; morago ka go mooko le manono a dikereke tša maina. Ba swanetše go ya pele Bophelong. Gomme lehono, le seke la re, “Ke nna Mopentecost. Ke nna wa *ye*, ke nna wa *yela*.” Seo ga se re selo. O swanetše go amogela Motho Kriste, Bophelo bjo Bosafelego. Bo lebane serokaphatla le yo mongwe le yo mongwe wa rena! Le seke la lebala seo.

147 Baetapele ba bangwe, le a bona, ba bile le go swara mo go bjalo godimo ga gagwe. Batho ba bona ba a rutwa, “Go lokile, ke rena ba *ye*, gomme ke rena ba *yela*,” gomme se bile le go swara mo go bjalo godimo ga gagwe. Eupša a selo sa go befa, go gana boetapele bja Bophelo bjo Bosafelego!

148 Bjale, Bophelo bjoo bo gona bošegong bjo. Seo ke therešo. Moya wo Mokgethwa o fa, e lego Kriste ka sebopego sa Moya; Moya wa Gagwe, tlotšo e fa.

. . . *lebakanyana le lennyane, gomme lefase le ka se mpone gape; eupša lena le tla mpona: . . .*

. . . *Ka gore ke tla ba le lena, le ka go lena, go fihla bofelong, go fihla bofelong bja lefase.*

<sup>149</sup> Jesu a nnoši a ka kgona go go etapele go ya Bophelong bjoo bjo Bosafelego. Fao ga go kereke, ga go kereke ya leina, ga go moreri, ga go moprista, ga go selo gape se ka kgonago go go etapele go ya go Bjona, o swanetše go etwapele ke Yena, yo Motee a nnoši a ka kgonago go go etapele.

<sup>150</sup> A o ka kgona go Mo eleletša a go etilepele ka Lentšu la Gagwe, leo le lego Yena? Gomme ge A le Lentšu, gomme o karolo ya Gagwe, a o ka se be karolo ya Lentšu? Lentšu le Modimo a nyakago go tšhela meetse a phološo godimo ga lona lehono, go Mo tsebiša lehono; bjalo ka ge baapostola ba ile ba Mo tseba, bjalo ka Luther, bjalo ka Wesley, bjalo ka batho ka go wona matšatši ba ile ba Mo tseba. Le ke lebaka le lengwe. Ke Lentšu! Lentšu le rile dilo tše re di bonago di direga bjale, di boleletšwepele go direga ka go iri ye. Ka fao amogela Jesu Kriste gomme Mo dumelele a go etepele go ya Bophelong bjo Bosafelego.

<sup>151</sup> Le ge a ile a kgona, moisa yo moswa yo . . . O ile a kgona ka moka dilo tše botse. Ka sekolong, e be e le yo mokaone. Bjalo ka mošemane wa go loka, ntle le go kamaka, o be e le wa go loka. Bjalo ka tate wa nnete . . . Go theeletša tatagwe ka kgwebong, o bile wa go loka—mošemane wa go loka. A lokile go batswadi ba gagwe. O be a botega go moprista wa gagwe. O be a botega go kereke ya gagwe. O be a botega go melao ya Modimo. Eupša o ile a lahlegelwa ke selo se segologologolo, gomme bohle ka moka ga bona ga se ba ke ba e ra bontši kudu go yena ge a latotše boetapele bja Bophelo bjo Bosafelego, Jesu Kriste.

<sup>152</sup> Elang hloko! Boetapele bjo bo lebantše yo mongwe le yo mongwe wa rena lehono, selo se se swanago bjalo ka ge bo dirile monna yo moswa yola, re . . . ga go kgathalege gore re ba bodumedi bjang. O ka no ba o le Mokatoliki, o ka no ba o le Mobaptist, Momethodist, goba o ka no ba o le Mopentecost, goba eng kapa eng o lego yona, selo se se swanago se go lebantše serokaphatla bošegong bjo: Bophelo bjo Bosafelego, seo ke, kamogelo ya Jesu Kriste. Re fiwa sebakabotse se.

<sup>153</sup> Nako ye nngwe ka bophelong re swanetše go lebanya selo serokaphatla go no swana le ka fao monna yo moswa yo a dirilego, ka baka la gore o motho yo a hwago gomme o fiwa—o fiwa sebakabotse sa kgetho. O na le kgetho. Modimo o bo dirile gore o kgone go kgetha. Ge A beile Adama le Efa godimo ga kemedi ya tokologo ya maitshwaro gore ba kgone go kgetha, gomme ka gona ba dirile kgetho ya go fošagala, gomme, le a bona, A ka se kgone go dira ka go fetiša go lena go feta ka fao A dirilego go bona. O swanetše go go bea selo se se swanago gore o kgone go kgetha goba go gana.

O na le kgetho. A re lebelele tše dingwe tša tšona:

<sup>154</sup> O na le kgetho, bjalo ka monna yo moswa, ge eba o ya go ba le thuto goba aowa. O na le kgetho yeo. O ka kgona go nyaka go ba “go no se be le yona,” o ka no kgona go e gana.

155 O na le kgetho ya maitshwaro a gago. Ke ya go kwiša bohloko gannyane fa. Le a bona? O ka kgona go ya ka ntle gomme wa dumelela moriri wa gago go golela fase gomme wa ba Beatle goba yo mongwe wa ditseketseke tše.

156 Goba lena basadi, le ka kgona go lebelelega bjalo ka—ka motho wa go hlomphega goba o ka kgona go ba se tee sa dibopša tše tša go šiiša tše re nago natšo ntle kua, wona mahlo a bolou. Le mekoto ya meriri ya hlogo-meetse le dilo, ba kgahlanong le Lentšu la Modimo ka go felela, seo se lego thulanong ka phethagalo; ebile o ka se neele. . . o ka se kgone go neela thapelo gore e amogelwe. Seo ke Therešo. Seo ke gabotse tlwa. Seo ke se Beibele e se boletšego.

157 Eupša go diregile eng ka lena, kereke? Le bone thelebišene kudu, dilo tše ntši tša lefase, go bonolo go tllhago ya Adama wa kgale go fapogela ka go seo, go dira go swana le bona ka moka.

158 A nka bušetša se gape! Ka go borotho, ka go neeleng ga—ga—ga poelano ka matsatšing a Moshe, ge Moshe a ntšhetša bana ka ntle, fao go be go swanetše go ba matsatši a šupa fao go bego go se gwa swanela go ba komelo magareng ga batho. Yo mongwe le yo mongwe o tseba seo. Ka go Ekisodo, “Ga go komelo ye e swanetšego go hwetšwa ka kampeng ya lena ka moka, matsatši a šupa.” *Matsatši a šupa* ao a emelela “mabaka a šupa a kereke” a go tlala. Le a bona?

159 “Ga go komelo.” Bjale, ke eng seo? Ga go thutotumelo, ga go lefase. Jesu o rile, “Ge le rata lefase goba dilo tša lefase, lerato la Modimo ebile ga le gona ka go lena.” Le a bona? Gomme re leka go tswakanya seo; o ka se kgone go se dira! O swanetše go tla go selo se *setee* go dumela: o ya go dumela Modimo, o ya go dumela kereke ya gago, o ya go dumela lefase, o . . . O ka se kgone go e tswaka mmogo. Gomme o ka se kgone go swarelela go tšona dilo tša kgale tšeo kereke ye nngwe pele ga gago e di dirilego. O swanetše go tšea Molaetša wa iri.

160 O rile, “Seo se bego se šetše, le seke la se tlogela go fihla mosong (go tla ka go lebaka le lengwe le), se tšhumeng ka mollo; se fedišeng.” Leo ke lebaka le le phelago ka go lona, Molaetša wa lebaka le, O swanetše gore o ntšhiwe go tšwa Mangwalong le go hlatselwa le go kgonthišwa ke Modimo gore ke Modimo yo a dirago bjalo. Gona go ra gore o amogela Wo goba o a O gana. Bjo ke Bophelo bjo Bosafelego, boetapele bja Moya wo Mokgethwa, bo etella Kereke ya Gagwe pele.

161 Re ka kgona go dula godimo ga seo nako ye telele, eupša a re šutheng, e nong go tšwela pele le šutha mmogo.

162 Kgetho ya boitshwaro bja gago. O ka kgona. . . O ka se kgone go e tswaka bjale. E ba gore o kwana le Modimo goba o kgahlanong le Modimo, gomme boitlhagišo bja ka ntle bo laetša tlwa seo se lego ka gare. Le a bona? Mogomarelagapana. . . Ba bantši ba lena ba a nagana,

“Ke hweditše kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, ke ya Legodimong.” Seo ga se re selo se setee gore o ya Legodimong. Aowa, mohlomphegi. O ka kgona go ba le kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa iri ye nngwe le ye nngwe ka bophelong bja gago, gomme go le bjalo wa lahlega gomme wa ya heleng. Beibele e bolela bjalo. Uh-huh, seo ke therešo tlwa.

<sup>163</sup> Lebelela fa, o motho wa ka ntle. O na le dikwi tše tlhano tšeo di kgonago go kgoma mmele wola wa ka ntle. Modimo o go file dikwi tše tlhano; e sego go kgoma Yena, legae la gago la lefase: go bona, go latswa, go kwa ka letlalo, go dupa, le go kwa.

<sup>164</sup> Ka gona o na le moya ka gare ga woo, gomme o na le ditsejana tše tlhano tša go ya ntle: letswalo, le lerato, le go ya pele. Ditsejana tša go ya ntle tše tlhano tšeo o kgomago lefase la moya ka tšeo, eupša ka moya wa gago.

<sup>165</sup> Nama ya gago e kgoma nama. Semoya sa gago se kgoma semoya. Eupša bokagare bja gago o na le soulo, gomme soulo yeo ke tšene ya go tšwa go Modimo.

<sup>166</sup> Gomme go swana le lesea ge le bopega ka gare ga popelo ya mmago lona. Ge lesea le e tla ka go—go popelo ya mme ka peu ye nnyane, e namampela ka go lee. Ga e bope sele ye tee ya motho, ye e latelago ya mpša, gomme ye e latelago ya katse, gomme ye e latelago ya pere. Ke ka moka disele tša batho ka baka la gore e aga go tloga go sele ya motho ya setlogo.

<sup>167</sup> Gomme ge monna a tswetšwe gape ka Lentšu la Modimo, a kgethetšwepele go ya Bophelong bjo Bosafelego, o bitšwa “Mokgethiwa,” e tla ba Lentšu la Modimo godimo ga Lentšu, Lentšu godimo ga Lentšu! E sego thutotumelo ya kereke ya leina ka gona le Lentšu, le thutotumelo; gomme e ka se šome. O ka se be le komelo yeo ka go Lona! Feela bjo botee Bophelo bjo Bosafelego, Jesu Kriste Lentšu:

*Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo.*

*Gomme Lentšu la dirwa nama, gomme la dula magareng ga rena, . . .*

<sup>168</sup> Bagwera, le fepa bana ba ka. Le nthomela go phutlaganya mašemo a boromiwa go ya lefaseng, go tliša Molaetša. Ke swanetše go hlokofala ka lena. Seo ke se lebeletšego, mohlomongwe ga le se bone. Seo ke ka baka leo ke lego fa go leka go le botša. Ga se ka baka la gore ga ke rate batho, ke ka baka la gore ke a rata batho. Phošollo. Ge ke bona go thedimoga ga kereke, e tloga go fapoga, ba re, “Go lokile, re dirile se gomme re dirile sela,” gomme lebelela go dikologa bokagodimo ga kereke gomme o bone. . . Se no se šome.

<sup>169</sup> Ka gona lebelelang fa ka Beibeleng gomme le bone e swanetše go ba ka tsela yeo mafelelong, Lebaka la Kereke ya Laodikia lela la go ba bololo, leo le beilego Jesu ka ntle



(Lentšu). Ga se a ke a bitša . . . Ga a ye go bitša kereke. O rile, “Ba bantši ba Ke ba ratago, Ke a ba sola. Ke a ba phošolla.” Go tšea Lentšu gomme wa Le thobolla godimo, gomme o bolela, “Le phošong ka go lona!” Ke ka lebaka leo ke le ratago. “Ge o ka bula mojako gomme wa Ntumelela ka gare, Ke tla tla ka gare gomme ka lalela le wena.” E sego kereke, O šetše a beilwe ka ntle ga yeo.

<sup>170</sup> O lebile go Khantshele ya Mohlakanelwa. Fao ke mo a ilego, thwi morago ka go Roma fao a tšwago. Gomme seo ke tšwa. Ke bile le seo se ngwadilwe godimo ga pampiri go tloga masomepedi tlhano a mengwaga a go feta, goba masometharo-tharo a mengwaga a go feta, gomme šeo ke yona. E sego seo feela, se ngwadilwe ka Beibeleng, go tšwa ponong. O ile morago. Ga go na le tsela ya go e phološa, e ile! E ya go ba ka tsela yeo.

<sup>171</sup> Modimo o bitša batho ka *noši*. “Ke eme mojako gomme ke a kokota. Ge monna mang kapa mang, motho mang kapa mang . . .” Yo motee motho ka *noši* go tšwa go ba sekete, e ka no ba yo motee go tšwa go milione.

<sup>172</sup> Bjalo ka ge ke boletše mašego a se makae a go feta. Ge Israele e etšwa ka Egepeta fao, e be e no ba batho ba milione tše pedi ba etšwa, gomme e no ba milione tše pedi; e no ba tee . . . batho ba babedi feela ba ile ka gare. Yo motee monoši go tšwa go milione. A le be le tseba seo? Kalebe le Joshua.

<sup>173</sup> Gomme Jesu, ge A be a le lefaseng, ba rile, “Botate wešu ba ja manna ka lešokeng. Re boloka ditšo. Gomme re dira *se*. Re tseba fao re emago!”

<sup>174</sup> A re, “Ke tseba botatagolena ba ja manna ka lešokeng, gomme bona yo mongwe le yo mongwe yo motee ba arogane ka Gosafelego. Ba hwile!”

<sup>175</sup> Ge peu e etšwa go tona goba tshadi, fao go tšwa milione wa mae, fao dipeu tše milione di a tla. Gomme go tšwa go tšona ka moka dipeu tše nnyane, tša mohuta . . . Ge e—ge e etšwa go kgomo ye tona, goba monna, goba eng kapa eng e lego yona, fao go no ba dimilione tša dipeu, milione wa dipeu di a šoma. Ka fao fao go na le e tee feela ya dipeu tšeo e beetšwego bophelo, ka gore fao go na le lee le tee fao, le le nonnego, go kopana le yona. Seo ke therešo. Lee le tee feela e tla le gahlanetša. Go no swana le mmele wo fa o dutšego fa, gomme peu e tšwa go Modimo. Le a bona? Gomme bogela peu ye nnyane yela e tla godimo magareng ga ka moka tše dingwe tše dipeu, gomme e nyokanyoka go di dikologa, thwi go di feta, e ya godimo fa gomme e hwetša lee lela la go nona gomme—gomme ya abulela ka go lona; gomme tše dingwe ka moka di a hwa.

<sup>176</sup> Go ka reng go be go le ka tsela yeo go kereke lehono, yo motee go tšwa go milione? Le bona fao e ka bago gona? “Kgoro

ke tsela ya meetse gomme Tsela ke ye tshese, gomme ke ba ba sego nene fao ba ba tla E hwetšago; ka baka la gore tsela ke petleke ye e išago tshenyegong, gomme ke ba bantši fao ba ba yago ka yona.”

“A seo ke therešo, Ngwanešu Branham?” Ga ke tsebe, eupša ke no tsopola Lengwalo. Le a bona?

<sup>177</sup> Bjale, o beetšwe Bophelo. O a Bo bona ge o beetšwe go Bo bona. Ge o se wa beelwa go Bo bona, o ka seke wa Bo bona. O rile, “Ba na le mahlo eupša ga ba kgone go bona, ditsebe gomme ga ba kgone go kwa.” Ka fao o swanetše go leboga kudu, kereke! Ka fao o swanetšego go ikotlollala ka bowena godimo go tšwa go dilo tše! Ka fao o swanetšego go fišaga bakeng sa Modimo! Gore mahlo a gago a bogela se o se bonago, ditsebe tša gago di kwa dilo tše o di bonago. Boetapele! Ke ka lebaka la eng o tlile fa bošegong bjo go kwa Molaetša go swana le Wo? Ke pharilwe go kgabaganya lefase, ke dikereke, bjalo ka “lehlanya.” Ke ka baka la eng o tlile? Moya wo Mokgethwa o go eteletšepele fa (le a bona? le a bona?) go tla go theeletša. Go bolotša! Go ripa go tloša dilo tša lefase, amogela boetapele bja Jesu Kriste, goba o tla senyega ka nnete bjalo ka lefase.

<sup>178</sup> O na le kgetho ya boitshwaro. Ka fao o ka itshwarago ka bowena, fao go tšwa go wena.

<sup>179</sup> O na le kgetho ya mosadi. O ya ka ntle gomme wa tšea mosadi wa gago. O nyaka go tšea mosadi, o nyaka go tšea yo motee yo a tlogo go ba tlaleletšo ya gago. . . go seo o nyakago ya gago. . . polane ya legae la gago la ka moso le tla bago. A o ka eleletša monna, monna wa Mokriste, a eya ka ntle gomme a tšea yo motee wa bo Rickettas ba sebjalebja go ba mosadi? Huh? A o ka kgona go eleletša? A monna o nagana ka eng? Ke legae la mohuta mang le a yago go ba le lona ge a tšea seponaponela mmimo, seekišaphetelela go tšwa seterateng ntle fa, ke seotswa sa seterateng. “Oo,” o re, “bjale, ema motsotso.” O ikapeša bjang ka boyena? Le a bona? Le a bona? O apara dišothi le dilo, ke seotswa sa seterateng. “Oo,” o re, “bjale, Ngwanešu Branham!” Oo, tšona tše nnyane tša go tšofala tša moswimellana dikhethe, go bonagala o ka re o tšhetšwe ka go sona, seotswa sa seterateng.

<sup>180</sup> Jesu o rile, “Mang kapa mang yo a lebelelago mosadi go mo duma, o šetše a dirile bootswa le yena ka pelong ya gagwe.” Ka gona o swanetše go arabela seo. Gomme mosadi o dirile eng? O itšweleditše ka boyena. Ke mang wa molato? Nagana ka yona.

<sup>181</sup> O re, “Ga ba dire diaparo tše dingwe gape.” Ba na le dipahlo le metšhene ya go roka. Ga go na le maitshwareletšo. Huh-uh. Seo ke tlwa.

<sup>182</sup> Bjale, ga ke nyake go le gobatša. Gomme se ga se motlae, se ke GO RIALO MORENA go tšwa Mangwalong. Seo ke therešo, mogwera. Ke nna mokgalabje, ga ke na le botelele

kudu go dula, eupša ke swanetše go le botša Therešo. Ge wo e le molaetša wa ka wa mafelelo, ke Therešo. Le a bona? O seke, kgaetšedi. O seke, ngwanešu.

<sup>183</sup> Gomme lena maisa le lekeletšego godimo ga—ga thutotumelo, gomme le tseba Lentšu la Modimo le le hlatselwago thwi pele ga lena. Kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa le dinnete tše tšeo re nago le tšona lehono, gomme ka gona, ka baka la thutotumelo ya gago, le retologa go tšwa go tloga go Lona? O ka ba bjang morwa wa Modimo gomme wa gana Lentšu la Modimo le le boleletšwegopele go matsatši a mafelelo re phelago ka go wona? O ka kgona bjang go e dira? Beibele e ka bitša se bjang. . .

<sup>184</sup> Bjalo ka ge ke boletše bošego bja go feta ka kgo—kgoši nako ye nngwe, tlase ka Borwa, ge ba be ba na le makhalate tlase kua ba rekišetšwe bokgoba. Ka baka la eng, ba be ba no phala ya—ya go šomišwa koloi marakeng, o be o hwetša tšhupo ya thekišo godimo ga tšona. Gomme ke ile ka kwešwa bohloko, lefelong le lennyane. . . Ke badile letšatši le lengwe fao mo—moreki a etla mmogo go reka a mangwe, gomme a re, “Go lokile, bjale, ke nyaka. . .” Ba be ba nyamile, o be o swanetše go ba otlala, go ba dira gore ba šome ka baka la gore ba be ba le kgole go tloga gae. Ba be ba rekišetšwe, makgoba. Gomme bona ka nageng ye šele ba be ba sa tsebe selo ka yona, gomme ba be ba ka se tsoge ba ba morago gae gape, gomme ba be ba nyamile. O be o swanela go ba otlala, go ba dira gore ba šome. Eupša moreki yo a tla go polantase ye e itšego.

<sup>185</sup> Yo motee yo moswa moisa fao ka sefega sa gagwe ntle, seledu sa gagwe godimo, o be o se wa swanela go mo otlala. O be a le thwi godimo, gomme a bolokile maitshwaro a ba bangwe ka moka godimo.

Moreki a re, “Ke tla mo reka.”

<sup>186</sup> A re, “Yena ga a papatšong. Ga o ye go. Ga o ye go mo reka, ka baka la gore ga a papatšong.

<sup>187</sup> A re, “Go lokile, ke eng se se mo dirago gore a fapane kudu?” A re, “A ke yena molaodi ka godimo ga bohle ba bona?”

A re, “Aowa.”

A re, “A o mo fepa go fapana?”

<sup>188</sup> A re, “Aowa. Ke lekgoba, o ja ntle kua khetšheng ya seketswana le bona ka moka.”

A re, “Ke eng se se mo dirago phapano ye kgolo?”

<sup>189</sup> A re, “Ke be ke makala ka bonna, go fihla ge ke hwetša. Ka kua Afrika (fao ba tšwago gona, fao Balemi ba ba rekilego gona, gomme ba ba tliša ka kuano gomme ba ba rekiša bjalo ka makgoba), ka kua tatagwe ke kgoši ya setšhaba. Gomme le ge, a le moneneri, kgole go tloga gae, o a tseba gore ke yena morwa wa kgoši. Ka fao o itshwara ka tsela yeo.”

190 A tsholo go Bokriste! Re swanetše go ba re emela Modimo le Bophelo bjo Bosafelego. Fao go na le sebopego se tee feela sa Bophelo bjo Bosafelego, gomme bjoo ke Modimo. Yena a nnoši o na le Bophelo bja Bosafelego. Gomme re ditšweletšwa tša Gagwe, ka baka la gore rena re ditšene tša Moya wa Gagwe. Gona re swanetše go itshwara ka borena, basadi le banna, ka mokgwa wo Beibele e rego rena re dire. E sego bo Jesebele wa seterata, le bo Ricky ba mekgatlo; eupša bakgomana ba Bakriste, barwa le barwedi ba Modimo, ba go tswalwa ke Moya wa Modimo, re bonagatše Seetša ka matšatšing a rena le go Se phatlalatša. Seo ke therešo tlwa.

191 A re šuthetše bokgole bjo bokae go tšwa go Bjona! Ka baka la eng? Selo se se swanago se mošemane a se dirilego fa. O ganne, latotše Bophelo bjo Bosafelego, ka baka la gore Bo be bo tla mo tšeela leemo la gagwe la tša segwera, Bo mo tšeela a gagwe—gagwe—gagwe manongonongo a tšhelete, Bo mo tšeela kopanelo ya gagwe ka kerekeng, Bo mo tšeela dilo tše ntši. O be a tseba seo Bo bego bo e ya go mo tšeela sona, o be a le mošemane wa boi, gomme o ile a ikwela gore o be a ka se kgone go lefa poreise. Go le bjalo o ile a gopola, “Ke tla no tshepa bodumedi bja ka gomme ka ya pele.” Eupša fase ka pelong ya gagwe o be a tseba gore fao go be go na le selo se sengwe ka Jesu Kriste o be a fapana go tšwa go bona baprista ba letšatši leo.

192 Gomme Molaetša ofe kapa ofe wo o tlogo ka gare, wa mmapaale, wa go tswalwa Molaetša wa Modimo, o fapane go tšwa go tlwaelo ya kgale. Ge phodišo ye Kgethwa e ile pele, e sego telele go fetile, a le ile la ela hloko ka fao baekiši ba ilego ba e latela? Le a bona? Gomme yo mongwe le yo mongwe wa bona o thwi ka go yona mekgatlo, o dutše fao. A yo mongwe yo a itšego o a tseba gore fao go be go swanetše go ba Molaetša wo o latelago woo? Ka baka la eng, Modimo ga a re tloše bodutu! O goga šedi ya rena ka selo se sengwe, gomme ge A goga šedi ya rena, nako ye O na le Molaetša wa Gagwe.

193 Lebelelang ge A be a e tla la pele lefaseng, gomme o ile a thoma bodiredi bja Gagwe, “O Rabi yo moswa, re Go nyaka godimo fa ka kerekeng ya rena. Re . . . Etlela fase fa.” Moporofeta yo moswa. “Oo, re Go nyaka godimo fa. Etlela fa.”

194 Eupša letšatši le lengwe O ile a emela godimo gomme a re, “Nna le Tate wa Ka re Batee.”

195 “Oo, nna! O itira Modimo ka Boyena.”

196 “Ntle le gore le je Nama ya Morwa wa motho gomme le nwe Madi a Gagwe, ga le na le Bophelo ka go lena.”

197 “Ke seswamadi! Ga re na le selo go dira ka seo.”

198 Bona baapostola ba be ba dutše thwi fao; dikete tša Mo tlogela, eupša baapostola bao ba be ba beetšwe go Bophelo. O

boletše bjalo. Ga se ba ke ba kgonago go Bo hlatholla; ba ile ba Bo dumela. Ba dutše thwi le Bjona ka baka la gore, o rile, “Ga go monna yo a ka kgonago go dira mediro ye.”

<sup>199</sup> Le baprista ba be ba tseba seo. Nikodemo o rile, “Re a tseba” (khantshele ya Sanhedrin) “gore ga go monna yo a kgonago go dira mediro ye ntle le ge a etšwa go Modimo.” Le a bona?

<sup>200</sup> Petro, ka Letšatši la Pentecost, o rile, “Jesu wa Natsaretha, Monna yo a kgonthišetšwego ke Modimo magareng ga lena. Modimo o be a na le Yena.”

<sup>201</sup> Lebelelang ka Mangwalong, se Mangwalo a boletšego gore o tla se dira. Jesu o rile, “Phetlang Mangwalo, ka go Wona le nagana gore le na le Bophelo bjo Bosafelego. Ke wona a pakago ka Nna. Ge nkabe le ile la tseba Moshe, nkabe le Ntsebile, ka gore Moshe o ngwadile gore Ke tla tla, ka sebopego se Ke tla tlogo ka go sona.” O tla bjalo ka Morwa wa motho.

<sup>202</sup> O tlile ka maina a mararo, bjalo ka Modimo. Tharo (bjalo ka Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa), Modimo yo a swanago, dikgopolo tše tharo tša yona.

<sup>203</sup> Bjale ka gona, gape, tokafatšo, tlhwekišo...; Luther, Martin, le—le—le Pentecost; selo se se swanago: dikgopolo tše tharo, diseteišene tše tharo, mabaka a mararo a kereke.

<sup>204</sup> Selo se se swanago: meetse, madi, le moya. Oo, feela ge o no ya mmogo, dielemente tše tharo tše di go tšela morago ka mmeleng. Go no swana le ge e go tšere go tšwa go tswalo ya gago ya tlhago, e swantšha tswalo ya gago ya semoya. Ngwana o a tswalwa, selo sa pele ke meetse, sa go latela madi, gomme ka gona bophelo. Yeo ke ka tsela ye o tlogo ka Mmušong wa Modimo, tsela ye e swanago. Le a bona? Yeo ke ka tsela ye Kereke e tlogo ka gare, tsela ye e swanago. Selo se se swanago. Bjale elang hloko ka go dilo tše tharo tše, Modimo o bopile wa Gagwe... bopa mmele wa Gagwe.

<sup>205</sup> Bjale re hwetše gore ka fa, gore o na le tokelo ka go kgetho ya gago. O kgetha mosetsana yo o nyakago go mo nyala; o a go amogela, ka moka gabotse.

<sup>206</sup> Ka gona selo se sengwe, o na le kgetho ya ge eba o nyaka go phela goba ge eba ga o nyake go phela. O a kgetha bjale gare ga Bophelo le lehu. O ka kgonago go phela.

<sup>207</sup> Mošmane yola o bile le kgetho yeo. O be a le katlego ka go selo se sengwe le se sengwe gape, monna wa bodumedi, eupša o be a tseba gore ge seo... O se boletše ka seyena, “Ke bolokile ka moka melao ye go tloga ke sa le moswa,” eupša o be a tseba gore o be a se na le Bophelo bjo Bosafelego. Le a bona? O be a na le kgetho ya go Bo amogela goba go Bo gana, gomme a Bo bušetša fase. Yeo e bile phošo ye šoro kudukudukudu yeo a kilego a kgonago go dira. Ka moka di be di sa ture. Yona ga e dire, ga e ture, ntle le ge o tšea kgetho Yeo.

208 Bjale a re mo letelleng ka go kgetheng ga gagwe, gomme re bone fao go ileng gwa mo etellapele go ya. Bjale, bonang fao a kgethilego. Bjale, lebelelang, o be a—o be a le monna wa mohumi, o be a le rakgwebo, o be a le mmuši, gomme o be a le monna wa bodumedi. Ka moka seo!

209 Lehono re ka re, “Mošemane, ke Momethodist wa mmapaale, goba Mobaptist, goba Mopentecost. Ke—ke mothaka wa nnete, mošemane yo mobotse ka nnete. Yo mokaone!” Ga go selo se o bego o ka kgona go se bolela ka yena; wa go loka, yo mobotse, wa go amogelega, le se sengwe le se sengwe. Go se na le go hloka maitshwaro ka yena. O be gabotse a sa kgoge, a sa nwe, goba go kitima go dikologa go ya dipontšho le ditantshing, le eng kapa eng re ka se bitšago lehono, ge re bea Mokriste ka leemo. Eupša seo ga se Bophelo bjo Bosafelego go le bjalo! Seo ga se se re bolelago ka sona. A ka no ba a be a botega go kereke ya gagwe, ka fao gabotse a bego a le gona. Eupša, le a bona, a gomme seo se mo etelletshepele go ya kae? Botsebalegi bjo bogolo. A re eng, ge nkabe e be e le moreri, nkabe a ile a kgona go...go hwetša kereke ye kaonekaone. A ka be a ile a ba mopotologi wa lefelo goba pišopo. Le a bona? Se go etellapele go ya botsebaleging, gomme se ile sa mo etellapele go ya mahumong le go tuma.

210 Se ka no dira selo se se swanago lehono, o na le talente ye kgolo ya go opela. Ke be ke gopola ka monna yo moswa yola nakwana e se kae ya go feta yo a go opela pina yela fa; ka fao a ilego a fa seo go diabololo, gomme bjale o se hwetša morago... Gomme a phapano magareng ga gagwe le Elvis Presley le ba bangwe ba ba. Pat Boone, le sehlopha se se bjalo, Ernie Ford, bona baisa, diopedi tše kgolo; gomme ba tšea ditalente tša bona, ditalente difiwa ke Modimo tšeo, gomme ba e šomiša go šušumetša me—mediro ya diabololo. Seo ke therešo. Seopedi se segolo se se itšego se rekišetša ditalente difiwa ke Modimo tša gagwe go tuma lefaseng le, go ba semangmang. O ka kgona go ba bjang wo mongwe wa go fetiša “mmele” go feta ka fao o ka kgonago, go ba semangmang, go feta go ba morwa wa Modimo?

211 Ga ke tshwenyega ge o le mong wa toropokgolo yohle, lefase lohle, gomme ga se wa be wa amogela boetapele bja Bophelo bjo Bosafelego ka Moya wo Mokgethwa (Kriste), a o ya bjang go... Ke wena mang, go le bjalo? Ke wena mohu wa se se hwago, o hwetše sebeng le dikarogong! Wa bodumedi ka fao o nyakago go ba; o botega ka fao o nyakago go ba ka gona go kereke; moreri, ge o nyaka go ba ka phuluphithing; eupša go retollela fase, o a hwa!

212 O be a le katlego ye kgolo. O be a le katlego ye kgolo fa ka bophelong bjo. Ka nnete. Re mo hweditše fao re etšego hloko...Ka gona re hwetša moisa yo, yo a ilego...Re mo latela gannyane, gomme re a bona o be a na le katlego ye kgolo. Gomme re mo latela go kgabola Beibele. Re lemoga gore o—o...Re mo hwetša e le monna wa mohumi. O be a

na le mafelo a magolo kudu, o be a tloša moahlodi le meyara wa toropokgolo bodutu, goba eng gape. O godimo ntlhoreng ya tlhaka ya gagwe, gomme o na le meletlwana ye megolo; bontši bja basadi ba go aba dijo, le basadi, basetsana, le selo se sengwe le se sengwe gape, go mo dikologa. Gomme fale go na le mokgopedi a robotše kgorong, a bitšwa Latsaro. O swielela mafofora go yena. Re tseba setori. Selo se se latelago, o ya pele go atlega, go no swana le dikereke lehono di a hwetša.

<sup>213</sup> Rakgwebo yo a dutšego fa, a mpotša, “Thwi fa ka California, gore kereke yeo e swanetše go botša yunione ya tša mošomo gore e dire eng.” Le a bona, e tla go ba kereke le mmušo gape. E thwi godimo ga lena. Le a bona, le thwi ka fao, gomme le tšea leswao la sebata le sa le tsebe.

<sup>214</sup> Ge o kile wa reka ye tee ya ditheipi tša ka, hwetša ye, ge ke fihla—ge ke fihla gae, *Mohlala Wa Serpente*; gomme le tla bona fao e lego gona, go bona fao se se felelago gona. Ke ya gae bjale go bolela, ge Morena a rata. E ka ba diiri tše nne, ka fao ke be nka se kgone go e boloka kopanong ya go swana le ye. Ke swanetše go ya godimo kua fao kereke e tlaišegago le nna botelele kudu, ka kgotlelelo. Elang hloko. Eupša bjale le ka kgona go theeletša theipi nako ye nngwe ka legaeng la gago.

<sup>215</sup> Elang se hloko, bjale re a hwetša gore o be a le katlego ye kgolo. Ka gona re mo hwetša moragorago go fihla ge a be a le katlego ye kgolokgolo, go fihla ge a rile, “Ke na le tše ntši kudu!” Mošemane, o be a ka dira mothaka wa nnete wa mmapaale wa letšatši le. A o be a ka seke? “Le matlolo a ka a kokomogetše ntle, a a phatloga. Gomme ke na le tše ntši go fihla ke re, ‘Oo, soulo, tšea khutšo ya gago.’”

<sup>216</sup> Eupša, se a se dirilego mathomong, o ganne boetapele bja Jesu Kriste. Kereke ya gagwe, bohlae bja gagwe, thuto ya gagwe, le ka moka, di mo etelletšepele go ya katlegong. Ka moka Bajuda ba be ba mo rata. O a ba fa, o be a ba thuša, a ka no ba a dirile se, seo, goba se sengwe. Eupša, le a bona, o ile a gana bo—bo—boetapele bja Jesu Kriste, Bophelo bjo Bosafelego. Gomme gore...Beibele e rile, O rile “Wena setlaela, bošegong bjo soulo ya gagwe e a nyakega.”

<sup>217</sup> Gomme bjale re a mo hwetša (lefelo le latelago) ka heleng; a emišetša mahlo a gagwe godimo gomme a bona mokgopedi, yo a mo raketšego ntle seterateng, ka difarong tša Abraham. A phošo ye šoro! Ka fao dikereke di bilego—bilego—bilego—bilego—bilego ka moka gabotse ka tseleng ye di ilego, eupša le bjale ga se tša ke di e ba le Bophelo bjo Bosafelego.

<sup>218</sup> E nkgopotša thero ye ka go e rera fa go sego telele go fetile, *Mohlotlo Wa Monna Yo a Naganago*. Le ka no ba le bile le yona. Ke be ke e ya, ke sepela go kgabola dithokgwa, ke be ke tsoma sehlorana (go wa) gomme ka lebelela fase. Gomme, go le bjalo, nka seke ka bitša leina la khamphane ya sekerete. Le a e tseba.

Gomme fao go be go robetše le—lepakana la sekerete le robetše fao. Gomme ke ile ka no feta kgauswi le lona, ke nyaka... ka sethokgweng. Gomme ka bona lepakana leo le robetše fale, gomme ka lebelela morago gape, le be le re, “Mohlotlo wa monna yo a naganago, tatso ya monna yo a kgogago.” Ke ile ka no thoma go sepelela pele go kgabola sethokgwa.

219 Gomme Moya wo Mokgethwa wa re, “Goma gomme o le tope.”

220 Ka fihlela fase gomme ka le topa, “Mohlotlo wa monna yo a naganago, tatso ya monna yo a kgogago.” Ka gopola, “Feme ya Amerika fa, e rekiša lehu ka fase ga boiphihlo, go ba bona beng badudi ba Amerika.” Mohlotlo wa monna yo a naganago? O... Le tatso ya monna yo a kgogago?

221 Ke be ke le ka go Ditaba tša Lefase, le Yul Bryan... Brynner, le bona godimo kua, ge a e fa ka moka teko yela. Le ka fao a bego a bea sekerete gomme a goga... go putlaganya mmabolo gomme a tšea... A phumula nikhothini gomme a e bea godimo ga mokokotlo wa legotlo, legotlo le lešweu, gomme ka matšatši a šupa le be le tletše kankere le sa kgone go sepela. Gomme ba re, “Le a tseba, ba re ‘mohlotlo,’” a re “ke bofora, go rekiša disekerete tše ntši.”

222 Go tšea nikhothini ye ntši go kgotsofatša diabolo yoo. Seo ke therešo. Gomme ge o tšea sekerete sa go bewa mohlotlo, go tšea disekerete tše e ka bago tše nne go tšea lefelo la se setee. Ke bofora bja go le rekišetša disekerete tše ntši. O ka se kgone go ba le muši ntle le ge o na le sekontiri; gomme sekontiri, o na le kankere. Le bona ka fao e lego? Gomme Maamerika a difofu, ba lebeletše mmutla go tšwela ka ntle ga kuane felotsoko, ba wela go sona. Le ka se kgone go ba le sona; ke lehu, ga ke tshwenyegere gore ke tsela efe ye o yago ka yona, ke lehu ka go ye nngwe le ye nngwe tsela ye o yago ka yona. “Mohlotlo wa monna yo a naganago,” monna yo a naganago a ka se kgoge le gatee, seo ke therešo, ge a na le kgopolo ye e itšego ka moka.

223 Go lokile, ka gopola gore se ka obamela go dikereke. Le a bona? Ke a nagana, a Modimo o na le mohlotlo? Eye.

224 Gomme kereke ye nngwe le ye nngwe e na le mohlotlo. Seo ke therešo. Ba hlotla ba batee ba ba tlogo ka gare, gomme ba dumelela lehu le lentši ka gare gape.

225 O ka tsoge wa kgona bjang go goga kereke ya leina go putla Mohlotlo wa Modimo? O ka kgona bjang go e dira? O ka kgona bjang go goga mosadi wa moriri wa go kotwa go putla Mohlotlo woo? Mpotšeng. O ka tsoge wa kgona bjang go goga mosadi wa go tšwala disekela go putla Fao, ge e le “Ke makgapa go yena go apara seaparo se se dirilwego bjalo ka sa monna”? Le a bona, Mohlotlo wa Modimo o tla mo swarela ntle fao, O ka seke wa mo dumella go tla ka gare. (Eupša kereke e na le ya bona beng mehlotlo.) Ka fao ke bolela



gore fao go na le Mohlotlo wa monna yo a naganago, woo ke Lentšu la Modimo, gomme Le swanela tatso ya monna yo mokgethwa. Seo ke therešo, monna yo mokgethwa; e sego monna wa kereke, eupša mohlotlo wa monna yo mokgethwa. Ka baka la gore Le hlwekile, bokgethwa, le le sego la otswafatšwa Lentšu la Modimo! Fao go na le Mohlotlo wa monna yo a naganago. Gomme leloko la kereke, ke go eletša go šomiša wo motee Woo.

<sup>226</sup> Ka baka la gore o tlišitše lefaseng, gomme teigi ya wona ye tee ke lehu. Ye tee teigi ge e ometšwe, komelo ye tee ye nnyane e hlabega teigi yohle. “Mang kapa mang yo a ka tšeago Lentšu le letee go tšwa go Le, goba a oketše lentšu le tee go Lona, karolo ya gagwe e tla tšewa go tšwa Pukung ya Bophelo.”

<sup>227</sup> Ka tšhemong ya Edene, ke eng se se hlotšego lehu, le ka moka bohloko bjo, go opa mo gongwe le mo gongwe ga hlogo, ngwana yo mongwe le mongwe yo monnyane a hwago, go gwayagwaya mo gongwe le mo gongwe ga mogolo, mokgoši wo mongwe le wo mongwe wa ampolese, sepetlele se sengwe le se sengwe, serapa se sengwe le se sengwe sa mabitla? E bile ka baka la gore Efa o kamkile Lentšu le *tee* (e sego ka moka ga Lona), e nno Le fapoša. Bjale, Modimo a re, “Motho,” kua, “o be a swanetše go boloka Lentšu le *lengwe le le lengwe la* Modimo.” Bjale, seo ke ka mathomong a Beibele.

<sup>228</sup> Ka bogareng bja Beibele, Jesu a tla, gomme A re, “Motho a ka se phele ka borotho feela, eupša ka Lentšu le *lengwe le le lengwe* leo le tšwelego molomong wa Modimo.” E sego karolo ya Lona, le lengwe le le lengwe.

<sup>229</sup> Ka mafelelong a Beibele, Kutollo 22, Jesu o fa bopaki bja Gagwemong. Kutollo ya—ya Beibele ke Jesu Kriste. Gomme O rile, “Mang le mang a ka tšeago Lentšu le *letee* go tšwa ka fa, goba a oketša lentšu le *letee* go Lona, karolo ya gagwe e tla tšewa go tšwa Pukung ya Bophelo.”

<sup>230</sup> Bjale, o ya go kgabola Mohlotlo *wola* wa monna yo a naganago, o tla ba le tatso ya monna yo mokgethwa ge o tšwela ka ntle ga Fao. Therešo. O tla ba le tatso ya bokgethwa.

<sup>231</sup> Kgaetšedi, wena yo a aparago diaparo tšeo, nagana ka yona. O ya go... O re, “Ke nna wa bokwala go monna wa ka.” “Ke nna wa bokwala go mogwera mošemane wa ka.” “Ke nna mosetsana wa bokwala.” Eupša go reng ka modirasebe yola a go lebeletšego? Ge a arabela bootswa, ke mang yo a bo dirilego? Le a bona, o tla ba le molato. Le a bona go ngwadilwe ka Lentšung, ka fao ke... Le a bona? Oo, e ba mosadi yo a naganago. E ba yo a naganago... .

<sup>232</sup> O ka no re, “E ka no ba... .” Go lokile, go ka reng ge e ka direga go ba ka tsela yeo? O boletše bjalo, gomme Lentšu le letee le ka se feile. Le a bona?

233 Monna yo mogolo o mpoditše e sego kgale go fetile, a mpiletša ka kamoreng ya gagwe, a re, “Ke ya go bea diatla godimo ga gago, Ngwanešu Branham. O senya bodiredi bja gago, ka go rera dilo tšeo.”

234 Ka re, “Bodiredi bjo bongwe le bjo bongwe bjo Lentšu la Modimo le tlogo go bo senya, bo swanetše gore bo senywe.” Le a bona?

235 A re, “Ke tla bea diatla godimo ga gago.” A re, “O rometšwe go rapelela bolwetši.”

236 Ka re, “A o dumela dilo tšeo, ngwanešu?”

A re, “Aowa. Eupša ga se taba ya rena.”

Ka re, “Ke taba ya mang, gona?” Le a bona?

“Go lokile,” a re, “yeo ke taba ya modiša.”

237 Ka re, “Lebelela phuthego.” Uh-huh. Seo ke therešo. Le a bona?

238 Ngwaga wo mongwe le wo mongwe ke feta go kgabola ke rera dilo tše, gomme ke a nagana, “Ka nnete ba Le hweditše,” ngwaga wo o latelago ke tla morago, fao go feta peleng. Le a bona? Seo ke therešo. Se ya go laetša gore “Ba bantši ba beditšwe eupša ba ba sego nene ba hlaotšwe.”

239 Boetapele ke Moya wo Mokgethwa, mogwera. O go etellapele le go go hlahlela ka go Therešo ka moka, ge Yena Moya wo Mokgethwa a e tla. Bjale nagana ka seo. Tšea Mohlotlo wa monna yo a naganago, woo ke Beibele. E sego thutotumelo ya gago, e sego kereke ya gago; o tla lahlega. Tšea Mohlotlo wa monna yo a naganago.

240 Fao ke mo mošemane yola a sego a ke a nagana. O tšere mohlotlo wa kereke. O ile a tla a tuma, monna yo mogolo, “Eupša ka heleng a emišetša mahlo a gagwe godimo, a le tlaišegong.”

241 Bjale tšea Mohlotlo wa monna yo a naganago, Jesu Kriste, Lentšu, gomme o tla ba le takatso ya tatso ya motho yo mokgethwa, ka baka la gore Le tla kgotsofatša yeo. Ge o na le Moya wo Mokgethwa ka go wena, Wo o a e kgotsofatša.

242 Ge Moya wo Mokgethwa o se fao, o re, “Oo, go lokile, ga ke nagane gore seo se ra phapano ye e itšego.” Lebelela se o se dirilego thwi fale! Selo se se swanago se Efa a se dirilego. O morago thwi ka lefeleng le le swanago.

243 Bjale a re ye pele gannyane. Bjale a re tšeeng...re tlogeleng monna yoo fao, yo a sego a šomiša Mohlotlo wa monna yo a naganago. O ganne go amogela boetapele bja Jesu Kriste, go ya Bophelong bjo Bosafelego.

244 Bjale a re tšeeng yo mongwe wa go huma, rakgwebo yo moswa, mmuši ka sebakabotse se se swanago le se monna yo a bilego le sona. Gomme a Bo amogela, a amogela boetapele bja

Kriste. Bjale, fao go na le ba babedi ba bona ka Beibeleng ba re yago go bolela ka bona. Yola yo motee re mmone yo a Bo gannego, bjale a re tšeeng monna yo: yo mongwe mohumi, rakgwebo yo moswa, le mmuši. Gomme o ile a amogela Boetapele.

<sup>245</sup> Mangwalo a re botša ka moisa yo, ge o nyaka go e maraka fase, ka go Baheberu 11:23 go ya go 29.

. . . Moshe, ka tumelo, o ganne go bitšwa morwa wa morwedi wa Farao;

*A kgetha go tlaišegela mahloko a Modimo . . .*

*A hwetša kgobošo ya Kriste e le mahumo a magologolo go feta ka moka mahumo a Egepeta: . . .*

<sup>246</sup> Le a bona, o ile a amogela Bophelo bjo Bosafelego. Moshe o hweditše kgo—kgo—kgobošo ya Kriste e le mahumo a magologolo go feta ka moka mahumo a lefase le bego le na le wona. Moshe o hweditše Seo go ba se segologolo. Bjale, monna yo wa mohumi ga se a ke a dira.

<sup>247</sup> Gomme Moshe e be e le mohumi, mmuši yo moswa, go ba Farao. O be a le morwa wa Farao, gomme o be a le mojabohwa wa terone. Gomme a lebelela ka ntle go disekgonagale, sehlopha sa maduba leraga, sehlopha sa makgoba. Eupša ka tumelo a bona tshephišo ya Modimo, ka Lentšu, “Gore batho ba gagwe ba tla diilela nageng ye šele lebaka la makgolonne a mengwaga, eupša ba be ba tla tlišwa ntle ka seatla se se maatla.” Gomme a hwetša Seo (haleluya) go ba mahumo a magologolo go feta ka moka mahumo a Egepeta, ka gore o tlogetše Egepeta a sa tsebe fao a bego a e ya. O be a etilwepele ke Kriste. O tlogetše!

<sup>248</sup> Gomme o be a na le leoto la gagwe godimo ga terone, gomme nkabe a bile—a bile Farao yo a latelago ka Egepeta. Eupša a hwetša go gobošwa ga Kriste. Kgobošo! Go bitšwa yola “yo motee wa go se tlwaelege,” go bitšwa lela “lehlanya le tee,” go tšea lefelo la gagwe le maduba leraga le mahlanya; ka baka la gore o bone gore iri yela, ya gore Lengwalo le be le tshephiša go phethagatšwa, e be e le fao nako yeo.

<sup>249</sup> Gomme O kereke, tsogang! A ga le bone selo se se swanago bošegong bjo? Iri ye e tshephišitšwego e godimo ga rena. Hwetšang go gobošwa ga Jesu Kriste mahumo a magologolo go feta ka moka kopanelo ya eng goba eng; ge go tšea tate le mme, kereke, eng kapa eng gape. Latelang boetapele bja Moya!

<sup>250</sup> A re lateleng yo Kriste go se nene, yo Moshe, lebakana le lennyane, yo a dirilego seo; a re bogeleng bophelo bja gagwe. Selo sa pele, ge a amogetše go tšea kgobošo ya Kriste gomme a tlogela thuto ya gagwe, a tlogela ka moka bohlale bja gagwe. . . O be a rutilwe go ka moka bohlale bja Baeegeta. Gomme le ka moka tumo ya gagwe, terone ya gagwe, lepara la gagwe, bogoši bja gagwe, korone ya gagwe, selo se sengwe le se sengwe a bego a na le sona, o se ganne!

251 Gomme mothaka yo mongwe yo o be a se nyaka, gomme a gana Kriste; gomme monna yo o ganne seo, gomme a amogela Kriste. Gomme ka pela gwa direga eng? O ile a swanelwa ke go ikaroganya ka boyena.

252 Haleluya! Lentšu le ra “Tumišang Modimo wa rena!” Go befile kudu gore re a le lebala.

253 O ganne diterone le go tuma. O be a ka kgona go ba le basetsana ba baswa kgauswi... basadi ka makgolo, gomme nkabe a kgonne go ba le mapare ka tlase ga Egepeta, go buša lefase! Lefase le be le robetše thwi maotong a gagwe, gomme o be a le mojabohwa go se sengwe le se sengwe se sennyane sa lona. Eupša ka go lebelleng ka Lengwalong gomme a bona letšatši le a bego a phela ka go lona, gomme a tseba gore Selo se sengwe ka go yena, Peu yela ya go kgethelwapele ya Modimo e ile go šoma!

254 Ga ke tshwenyege gore o ka kgona go tuma bjang, goba o ka kgona go ba se bjang, o ka kgona go ba mopotologi, o ka kgona go ba modiša, o ka kgona go ba se, seo, goba se sengwe, eupša ge Lentšu leo la Bophelo bjo Bosafelego ka Lentšu la Modimo le beetšwepele ka go wena, gomme o bona selo kgauswi, le ya go šoma, la tšwela ka ntle ka mokgwa woo. [Ngwanešu Branham o thwantšha menwana ya gagwe makga a mmalwa—Mor.] Thoma go tla ka ntle! Thoma go Le hwetša!

255 Gomme a gana go bitšwa morwa wa morwedi wa Farao, ka gore a hweditše kgobogo ya Kriste e le mahumo a magologolo go feta ka moka mahumo a Egepeta goba lefase. O hweditše Seo. Bogelang se a se dirilego, o ile a Le latela. Godimo, ka pela a dukolwa go tšwa go batho ba gagwe, batho bao nako ye nngwe ba bego ba mo rata.

256 Le ka no go lobiša selo se sengwe le se sengwe se o nago le sona. Le ka no go lobiša legae la gago, Le ka no go lobiša segwera sa gago, Le ka go lobiša phathi ya gago ya go moroko-le-go roka, Le ka go lobiša lefelo la gago ka Kiwanis. Le ka dira. Ga ke tsebe se Le ka go lobišago sona, eupša Le tla go lobiša selo se sengwe le se sengwe se e lego sa bolefase goba se amanago le lefase. O tla swanelwa ke go ikaroganya ka bowena go tloga go selo se sengwe le se sengwe e lego sa bolefase. O tla swanelwa ke go e dira.

257 Moshe o ile a beela selo se sengwe le se sengwe ka thoko gomme a ya ka leganateng ka lepara ka seatleng sa gagwe. Amene! Matšatši ka morago ga matšatši a feta. Gomme ke a makala ge e ka ba o ile a gopola gore o dirile pošo? Aowa.

258 Dinako tše ntši batho ba thoma ntle, gomme ba re, “Oo, ke tla e dira. Letago go Modimo, ke a Le bona!” A nke yo mongwe a go sege gomme a dire motlae ka wena, “Go molaleng gore ke be ke le pošo.”

259 O rile, “Bao ba sa kgonego go emela tsholo ke bana ba dihlabana gomme e sego bana ba Modimo.” Le a bona, ba šometšwe godimo ga maikutlo. Le a bona, peu ye ke boletšego

ka yona lebaka la go feta, soulo yeo e be e se fao sa mathomo. E be e tloditšwe ka Moya, gomme o dirile ka moka mehuta. Oo, wena, ba... Ge moya wa gago o tloditšwe, o ka kgona... Ke wa nnete, wa mmapaale Moya wo Mokgethwa, eupša o ka no kgona go ba o sale diabolo.

260 “Oo,” o re, “Ngwanešu Branham!”

261 Baporofeta ba maaka! Beibele e rile, “Ka matsatšing a mafelelo fao go tla ba baporofeta ba maaka.” Jesu o rile, “Fao go tla tsoga bo kriste ba maaka.” E sego “bo Jesu ba maaka,” bjale, ga go yo motee a emago go iketla ka seo; eupša “bokriste ba maaka.” *Kriste* e ra gore “ba batee ba ba tloditšwego.” Ba tloditšwe ka maaka; ba tloditšwe, eupša ke ba maaka ka botebong bja lona, gomme ba dira maswao a magolo le dimaka, ba bolela ka maleme, ba bina ka Moya, ba rera Ebangedi.

262 Judas Iskariote o e dirile! Simione...goba aowa, ke kgopela ya lena... Kayafa o porofetile! Biliama, moikaketši! Nnete, o dirile ka moka maswao, selo se sengwe le se sengwe, ka moka mesepelo ya bodumedi.

263 Eupša, le a bona, wena bea peu ya mogomarelakgapana le peu ya korong ka go bobjalelo bjo botee gomme o tšhele meetse fase godimo ga tšona gomme o di tlotše, tšona mmogo di tla thaba. Tšona mmogo di gola ka wona, meetse a a swanago. “Letšatši le bonega godimo ga moloki le yo a sa lokago, gomme pula e wela godimo ga moloki le yo a sa lokago, eupša ka dikenywa tša bona le tla ba tseba.” O ka kgona bjang go ipea go tloga go ba mothalading le Lentšu? Amene. Le bona se ke se rago? “Meetse a wela godimo ga moloki le yo a sa lokago,” batlotšwa.

264 Jesu o rile, “Ba tla tla go Nna ka letšatši leo, ba re, ‘Morena! Morena! A ga se ka ke ka rakela bodiabolo ntle? A ga se ka ke ka porofeta? A ga se ka ke ka dira dilo tše kgolo Leineng la Gago?’” O tla re, “Lena badiri ba bokgopo, tlogang go Nna, Nna ebile ga ke le tsebe. Eyang ka heleng ya ka gosafelego yeo e lokišeditšwego diabolo le barongwa ba gagwe.” Le a bona? A Lentšu! Ka bofora. Ba direla ka lefeela, ba phegelela ka lefeela. Ke ka baka la eng o dira seo ge o se wa swanela go se dira? Ka baka la eng o tšea kemedi ge Magodimo a tletše ka tša mmapaale? Le a bona? Ga wa swanela go dira seo.

265 Bjale re hwetša Moshe a tloditšwe, ga go selo se se bego se ka kgona go mmušetša morago. Bana babo mong ba mmušeditše fase; seo se sego sa ke se mo emiša. O ile thwi godimo ka lešokeng. Gomme letšatši le lengwe ntle kua, o kopane le Modimo sefahlego ka sefahlego, le Pilara ya Mollo e lekeletše ka sethokgweng. A re, “Moshe, rola dieta tša gago, mobu wa gago wo o emego go wona ke wo Mokgethwa. Ka gore Ke kwele dilo tša batho ba Ka, gomme Ke kwele dikolomelo tša bona, gomme Ke eletšwe tshephišo ya Ka ya

Lentšu. Gomme Ke tla fase, Ke ya go go roma tlase kua go ba tšeela ka ntle.” Nnete. O kopane le Modimo sefahlego ka sefahlego, o boletše le Yena. O be a romilwe ke Modimo.

<sup>266</sup> Modimo o tla thwi morago, yona Pilara ya Mollo ye e swanago, gomme ya hlatsela moporofeta yo a bego a eme thwi fao godimo ga thaba; go kgonthiša gore e be e le, ge A tšere diatla tša gagwe gomme a dira ka moka mehuta ya mehlolo le dilo. Oo, ba be ba na le baekiši. Oo, nnete. Fao go be go le Jamboro le Janes, ba eme thwi go dikologa, ba dirile selo se se swanago le se ba se dirilego. Eupša wa setlogo e be e le mang? Le a bona? A e thomile kae? A e be e e tšwa Lentšung? A e be e le iri?

<sup>267</sup> A le a tseba gore selo seo se se swanago se tshephišitšwe gape ka matšatšing a mafelelo? “Bjalo ka ge Jamboro le Jane ba ile ba emelana le Moshe, ka fao le banna ba, ba menagano ye methata mabapi le Therešo.” Le a bona, ka matšatšing a mafelelo. Gomme ba dira selo sa go swana, (ba ekiša selo se sengwe le se sengwe), thwi go ka go molapo wo o swanago, “Kolobe e eya go leraga la yona, gomme mpša go mahlatša a yona.”

<sup>268</sup> Lena Mapentecost ba le tšwetšego ka ntle ga yona mekgatlo mengwaga ya go feta gomme la e roga, botatagolena le bommagolena; gomme le retologetše thwi morago gomme la dira selo se se swanago seo ba se dirilego, gomme bjale feela leraga le mahlatša a a swanago. Le a bona? Ge o dirile Kereke gore e o hlatšetše ka ntle ka lebaka la Pentecost la pele, o tla E dira gore e o hlatšetše ka ntle gape lehono. Le a bona? E swanetše go ba, go le bjalo, ke mooko, o swanetše go tla. Lenono le ka se kgone go ba lona le nnoši; mooko o swanetše go tla, le a bona, serwadi. Bjale re phela ka matšatšing a *mafelelo*, hlokomelang dilo tše di tshephišeditšwego iri.

<sup>269</sup> Hlokomelang se Moshe a se tiišeditšego. Tsebang! Ge a tšwela ka ntle kua, ba bangwe ba baena ba gagwe mong ba retologela godimo kgahlanong le yena, ba nyaka go dira mokgatlo. Ba rile, “O dira se o ka rego o monna yo mokgethwa a nnoši magareng ga rena.” “Phuthego yohle ke ye kgethwa,” gwa bolela Kora, Dathane. “A re kgetheng banna ntle gomme re dire selo se sengwe.”

<sup>270</sup> Moshe, a . . . Ke mo kwetše bohloko. O ile a ya tlase, a re, “Morena . . .” A wela fase pele ga aletara gomme a re, “Morena!”

<sup>271</sup> Modimo a re, “Ikaroganye ka bowena go tšwa go bona. Ke bile le mo go enetšego ka yona.” A no bula lefase gomme a ba metša. Seo ke ka moka. Le a bona, o be a tseba thomo ya gagwe.

<sup>272</sup> Modimo ga a šome le mekgatlo, Ga a šome le dihlopha. O šoma le motho ka motho. Seo ke therešo. Ka mehla. E sego ka dihlopha; motho ka motho, motho yo motee. Ka matšatšing a mafelelo, O rile, “Ke eme mojako gomme ke a kokota, gomme ge motho mang kapa mang. . .” (e sego “sehlopha sefe kapa sefe.”) “. . . motho mang kapa mang a tla kwago Lentšu la Ka,

Ke tla . . . gomme a kwa Nna, Ke tla tsena ka gare go yena gomme ka lalela.” Le a bona, “Ge motho mang kapa mang a kgona go kwa.”

<sup>273</sup> Go ka kgonega—maekorofoune o ka kgona bjang bjale go tšweletša lentšu la ka ntle kua ntle le ge o be o dirilwe ka mokgwa woo? Nka kgona go goelesa kgahlanong le letlapa lela, ka moka maatla a ka, le ka seke la dira selo. Ka baka la gore wo o beetšwe, gomme o dirilwe, wa bopša, maekorofoune. Gomme ge Lentšu la Modimo le le ka go wena go tloga peelongpele ya Modimo, ka go wena, “Dinku tša Ka di kwa Lentšu la Ka. Di tseba iri ya Ka. Mosetsebje di ka se mo latele.” Le a bona? E swanetše go ba seo pele. “Ka moka ba Tate a Mphilego bona, ba tla tla.” Yo mongwe le yo mongwe wa bona, le a bona.

<sup>274</sup> Bjale o ya pele, mafelelong a bophelo fa. O fetile feela . . . Elang hloko ge a etla mafelelong a tsela.

<sup>275</sup> Gomme re a tswalela bjale ka baka la gore go ba llata, masomepedi tlhano a metsotso go fihla go lesome. Elang hloko. Bjale, ka gae e sa le ka pela. E ka ba ka ya bobedi goba ya boraro nako re thoma gore, “Re re, go ba llata gannyane.” Le a bona? Le a bona? Eupša bjale, ke rerile gantši bošego, bošego ka moka botelele.

<sup>276</sup> Paulo o rerile Ebangedi ye ye e swanago ka letšatšing la gagwe, monna yo moswa a wa go tšwa le—lebotong gomme a ipolaya ka boyena. Gomme Paulo, ka tlotšo yeo e swanago, le Ebangedi ye e swanago, a robotša mmele wa gagwe godimo ga gagwe, a tla bophelong gape. Ba ile ba ba le kgahlego. Kereke ke ge e bopša. Selo se sengwe se be se direga. Elang hloko se se diregilego fa.

<sup>277</sup> Moshe, ge a etla fase . . .

<sup>278</sup> Monna yo wa mohumi, ge a etla fase, goba, mmuši yo moswa yo re boletšego ka yena, ka moka wa bodumedi, gomme e be e le wa kereke le selo se sengwe le se sengwe, yo mokaone, wa go rutege, rakgwebo yo mokaone, le se sengwe le se sengwe, ge a etla bofelong bja tsela, a thoma go goelesa, “Fao ga go na le lefelo mo o ka gatago!” Boetapele bja gagwe bo kae? O be a etelletšwepele ke kereke ya gagwe, yeo e hwilego. O be a etelletšwepele ke lefase la go hwa, gomme fao go be go se selo gore yena a gatele ka go sona ge e se se lefase le se lokišeditšwego: hele.

<sup>279</sup> Eupša fa go tla Moshe, mohlanka wa go botega yo a hweditšego kgobogo ya Kriste go ba mahumo a magologolo go feta mahumo ka moka a Egepeta. O tla bofelong bja tsela, mokgalabje, lekgolo le masomepedi a mengwaga ka bokgale. A sepelela godimo ga thaba, gomme o be a tseba gore lehu le be le robotše pele ga gagwe, gomme a lebelela ka kua ka lefaseng la tshephišo. Gomme a lebelela; go robotše fao kgauswi le lehlakore la gagwe, fao go be go le Moetapele wa

gagwe, Letlapa. A gata godimo ga Letlapa, gomme Barongwa ba Modimo ba mo rwalela go tloga go ya ka Letagong—Letago la Modimo, ka difarong tša Modimo. Ka baka la eng? Makgoloseswai a mengwaga morago, o be a sa etelletšwepele ke Moetapele wa gagwe.

<sup>280</sup> Re mo hwetša kua godimo ga Thaba ya Phetogelo, a eme fao le Eliya, ba bolela le Jesu pele ga ge A e ya sefapanong, makgoloseswai a mengwaga ka morago ga lehu. Yo—yo Motee yo a bego a mo sema, kgobogo ya bodiredi bjo bja gagwe, go ba mahumo a magolo go feta ka moka tumo ya lefase le ka moka tšhelete ya lefase, Moetapele wa gagwe o be a sa mo etilepele. Oo, nna! O be a etellwapele! Moetapele wa gagwe, O etelletšwepele go kgabola lehu, merithi ya lehu. O ile a etwapele go ya lebitleng. Mengwaga ye makgolo morago, fao o be a eme gape ka baka la gore, bjalo ka boswa bja gagwe, o ile a kgetha boetapele bja Moya wo Mokgethwa. Leina la gagwe e tla ba le legolo ge fao go ka sehlwe go e ba Egepeta gape goba mahumo. Ge diphiramiti e le lerole, gomme Egepeta e se sa le Egepeta, Moshe o tla ba se se sa hwego magareng ga banna ka baka la gore o amogetše boetapele bja Kriste go na le gore a ye ka tsela ye kereke ya gagwe e ilego.

<sup>281</sup> Fao go na le ba bangwe ba ba dirilego selo se se swanago. Lebelelang Enoch. O ile a sepela le Modimo lebaka la makgolothano a mengwaga, gomme ka gona a ba le bopaki bja gore “O ile a kgahla Modimo.” Modimo o ile a e netefatša, gomme a re, “Fao ga go bohlokwa go wena gore o hwe, e no tla Gae godimo ka sekgalela se.” Gomme a ya godimo.

<sup>282</sup> Gomme Eliya. Ka morago ga go kgakgamollela ntle basadi ba moriri wa go kotwa le selo se sengwe le se sengwe, bjalo ka ge a dirile ka letšatšing la gagwe, bo Jesebele ba dipente godimo ga bona, ka morago ga ge a be a tletše yona kudu, gomme—gomme a dirile ka moka a bego a di kgona, gomme ka moka bona baprista ba dira metlae ka yena, le se sengwe le se sengwe gape, o ile a sepelela go theoga ka noka letšatši le lengwe. Gomme feela go no tshela noka go be go le dipere di kgokilwe sethokgweng ka kua, koloi ya mollo le dipere tša mollo. O ile a gata thwi godimo, gomme a lahlela kobo ya gagwe go moporofeta yo a latelago go mo latela, gomme a ya godimo ka Legodimong. O be a amogetše boetapele bja Bophelo bjo Bosafelego, ka baka la gore e be e le Kriste yo a bego a le ka go Eliya. Oo! Eye, mohlomphegi!

<sup>283</sup> E be e le eng? “Letelang Nna!” Bjale o swanetše o kgethe moetapele wa *gago*. O swanetše o bo kgethe, bagwera. Lebelelang ka go galase ya Modimo tša go lebelela, Beibele, gomme le bone fao le lego bošegong bjo.

<sup>284</sup> Setori se sennyane. Ngwana yo monnyane, nako ye nngwe, o be a dula ntle ka nageng. O be a se a ke a bona seipone, gomme a



tla ka toropongkgolo go bona sesi wa mmagwe. Gomme o be a na le motse . . . gomme magae a fešene ya kgale a be a na le seipone mojako; ga ke tsebe ge eba le elelwa seo goba aowa. Eupša mošemane yo monnyane yo, o be a se a ke a bona seipone. Ka fao o raloka go dikologa ntlo, gomme a lebelela ka go . . . “Huh?” A lebelela mošemane yo monnyane yola. Gomme a mo šišinyetša, gomme mošemane yo monnyane le yena a šišinya. Gomme a goga tsebe ya gagwe, le mošemane yo monnyane a goga tsebe ya gagwe. Gomme go ya pele ka mokgwa woo. A tšwelapele a sepelela godimo, kgauswi, gomme a retologa go dikologa gomme a re, “Mme! Yo ke nna!” Yo ke nna.

<sup>285</sup> A *wena* o lebelelega bjang? A *wena* o latela eng? Re dirile eng? O swanetše go kgetha *moetapele* wa gago. Kgetha lehono. O kgetha Bophelo goba lehu. Kgetho ya gago e tla beakanya boyo bja gago bja ka Gosafelego, se o se kgethago. Elelwa, Jesu o rile, “Latela Nna.” Gomme o a memiwa bošegong bjo go dira bjalo. Gomme go Mo latela go ya Bophelong bjo Bosafelego o swanetše go tla go mabaka a Gagwe, seo ke therešo, Lentšu. E sego godimo ga thutotumelo, e sego godimo ga kgopolo ya phatlalatša, e sego godimo ga se mang kapa mang gape a naganago ka Bjona, eupša godimo ga se Modimo a se boletšego ka Bjona.

<sup>286</sup> O re, “Go lokile, Ngwanešu Branham, ke tseba mosadi wa go no loka ka fao a kgonago, o dira *se*. Ke tseba monna yo a ilego go kgabola *se*.”

<sup>287</sup> Nka se kgone go thuša se ba se dirilego. Lentšu la Modimo, O rile, “A nke lentšu la monna yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la Ka e be Therešo.” O swanetše go tla ka dipeelano tša Gagwe, o tle godimo ga mabaka a Gagwe, Lentšu. O ka se kgone go tla ka thutotumelo. O ka se kgone go tla ka kereke ya leina. O ka se kgone go Le hlakanya ka mokgwa woo. Fao go na le selo se setee feela se o ka kgonago go se dira: Le amogele godimo ga mabaka a Gagwe, gore o a rata go hwa go bowena le ka moka dikgopolo tša gago, gomme o Mo latele. “Fediša ka moka dilo tša lefase, gomme o Ntatele.”

<sup>288</sup> Ke a tseba woo ke wo bogale, wa go ripaganya Molaetša, ngwanešu. Eupša ga se ka tla fa le go kgetha mo—molaetša go ya go batho go no leka go ba dira gore ba opele, ba goelele, ba goe. Ke bile ka dikopanong le bahetene fao ba dirilego selo se se swanago. Ke na le kgahlego ka bophelo bja gago. Ke nna mohlanka wa Modimo yo a swanetšego go arabela go Modimo letšatši le lengwe, gomme bodiredi bjo Morena a mphilego bjona bo itlhatsetše ka bo bjona dinako tše dikete pele ga lena.

<sup>289</sup> Elelwang, Jesu o rile, “Latelang Nna. Latelang Nna. Fedišang tše le nago natšo, gomme le latele Nna.” Gomme yeo ke tsela e nnoši ya go ba le Bophelo bjo Bosafelego. Seo ke sona sehlare se nnoši A se fago monna yo, e bile sona sehlare se nnoši A se fago rakgwebo yo, ke sehlare se nnoši A se fago

yo mongwe le yo mongwe. Kgetho ya Gagwe, O dira sephetho sa Gagwe, se phethagetše nako ye nngwe le ye nngwe. Gomme re swanetše go latela *Yena*, ke tsela e nnoši ya go ba le Bophelo bjo Bosafelego. Ka fao boetapele bja Modimo ke: latelang Lentšu le le hlatsetšwego la iri ka Moya wo Mokgethwa.

A re kobamišeng dihlogo tša rena.

<sup>290</sup> Ke ya go le botšiša potšišo, gomme ke nyaka gore le hlokofale ka nnete. Ke nyaka kgaetšedi a mpapalle ye, *Ke Kgona Go Kwa Mophološi Wa Ka A Bitša*. Ke a tseba gore ke pitšo ya aletara ya nako ya kgale. Gomme ngwanešu, kgaetšedi, bjalo ka ge re bona, e nong go lebelela seo se diregago lehono. Bjale ka dihlogo tša lena di kobilwe, e nong go nagana motsotso feela, lebelelang se se diregago.

<sup>291</sup> A le badile kuranta beke ya go feta seo monna yola ka England a se boletšego? Gore “Go bapolwa ga Jesu Kriste e be e no ba bofora, go be go nno beakanywa magareng ga Pilato le Yena.”

<sup>292</sup> A le bone se moithutabomodimo wa Moamerika a se boletšego? O boletše gore “Jesu o be a nno robotšwa ka ngwang wa manteraka.” Ba bantši ba lena baithutamodimo le a tseba, morago kua ka go Genesi fao e boletšego ka ngwang wa manteraka. O tla go robotša bjalo ka ge o ka re o hwile, pelo ya gago ga e rethetha le gatee lebaka la a mabedi goba a mararo matšatši ka nako. “Gomme ba Mo fa binika le sa bohloko,” ba boletše, “gore seo e be e le ngwang wa manteraka. Gomme, ba mmea, godimo fao ka lebitleng, gomme A robala godimo fao lebaka la matšatši a mararo. Gomme, ka fao, ge ba eya godimo ka fao, ba Mo hweditše a sepela go dikologa.” A le ka kgona go eleletša seo? Baithutamodimo, diseminare, bodumedi bja maitirelo. Gona bjang lefaseng. . . Lefelo la pele, Beibele e rile O e ganne, ge ba bea binika le sabohloko ka molomong wa Gagwe.

<sup>293</sup> Gomme selo se sengwe gape, ge seo se le bjalo, gona ke ka baka la eng barutiwa bao “ba ba go tla ba Mo utswa go mo tloša,” ke ka baka la eng ba ile ba neela bophelo bja bona go bohwelatumelo go Yena? Gomme wa, ba ipale ka bobona go se be le moswanedi a go hwa go swana le ka moggwa wo A hwilego; ba ba bogodimo go ya fase le ka mahlakore godimo ga difapano le dilo. Gomme ge ba be ba . . . tseba gore O be a le moikaketši gomme le bona beng ka bobona e le baikaketši, ba be ba ka kgona bjang go neella bophelo bja bona Yena ka moggwa woo?

<sup>294</sup> Oo, le a bona, ke letšatši le la bohlale le re phelago ka go lona. Thuto, tllhabologo, le tshepedišo ya letšatši la sebjaalebjele, ka moka ke tša diabolo. “Tllhabologo ya ba ya diabolo?” Eye, mohlomphegi! Beibele e re ke yona. Tllhabologo ye e na le lehu. “A re tla ba le tllhabologo ye e swanago le ye ka lefaseng le lengwe?” Aowa, mohlomphegi! Re tla ba le mohuta

wo o fapanego wa tlhabologo. Thuto, ka moka dilo tše, ke tša diabololo; saentshe e fapoša dilo tša tlhago, ya dira selo se sengwe gape.

<sup>295</sup> Lebelelang se ba se dirilego go lena bjale. Ge bahumagadi ba baswa . . . *Reader's Digest* e rile, beke ka morago . . . kgwedi pele ga ya go feta, ke a dumela e be e le. *Reader's Digest* e boletše gore “Banna ba baswa le basadi ba baswa ba ya go kgabola mengwaga ya magareng, basadi ba ya menophose magareng ga masomepedi le masomepedi tlhano a mengwaga ka bokgale.” Wo motee gape moloko, ba tla be ba se selo eupša . . . E tla ba e lebelelago go šiša. Le a bona? Seo dibopša di tla bago sona, tša go letefatšwa, tša ditšhila. Lebelelang—lebelelang moya, lebelelang seo moya ka kerekeng o nago le sona, motswako, go nyalelana le lefase. Oo, a iri! Tšhabang, bana! Tšhabang! Tšhabelang Sefapanong! Etlang go Kriste, dumelelang Yena go le etellapele.

<sup>296</sup> Ge re sa na le dihlogo tša rena di kobilwe, mahlo a rena a tswaletšwe, gomme ka kgopelo kobamiša pelo ya gago, ka nako ye e swanago. A o ka dira? Ke nyaka go go botšiša potšišo. A ka nnete o itebeletše ka bowena, go Modimo? Gomme a o ikwela gore ga o fao o—o swanetšego go ba gona iring ye? Ka baka la gore Tlhatlogo e ka kgona go tla ka nako ye nngwe le ye nngwe. Le a bona, e tla tla.

<sup>297</sup> Fao go tla ba feela, ge—ge setatamente sela ke se dirilego lebaka la go feta e le therešo, fao go tla ba feela e ka ba makgolotlhano a batho ka go Tlhatlogo, ba ba phelago, ba tla fetolwa. Ka baka la eng, go tšea ka moka Bokriste mmogo, Katoliki le ka moka, fao go feela makgolotlhano a milione wa batho, le a bona, ba ba tleleimago Bokriste. Gomme yo motee go milione, makgolotlhano a batho. Fao go na le batho ba bantši ba ba timelago letšatši le lengwe le le lengwe, go kgabaganya lefase, bao ebilego re sa kgonego go fa lebaka ka bona. Le a bona, e tla tla, gomme ebile le ka se e tsebe. Batho ba tla ya pele ba rera, gomme ba re . . . Le a bona, gomme e tla be ka moka e fetile.

<sup>298</sup> Bjalo ka ge Jesu a boletše. Ba rile, barutiwa ba rile, “Ka baka la eng bamangwalo ba re, ‘Eliase o swanetše go tla pele?’”

<sup>299</sup> O rile, “O šetše a tlile gomme ga se la ke la mo tseba, eupša ba dirile go yena seo ba boletšego gore ba tla se dira.”

<sup>300</sup> O a tseba gore ga wa loka le Modimo, gomme o nyaka go elelwa ka . . . go Modimo, gore Modimo o tla bea pelo ya gago go loka le Modimo. A o ka no re ka boikokobetšo bjale, ka mo nakwaneng ye ya go homola, wa emiša diatla tša gago? Ga ke tshwenyega gore o mang, a o ka e dira? O re, “Ke tla emišetša diatla tša ka go Modimo.” Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše.

<sup>301</sup> A o lebeletše ka Seiponeng? Ke go botšiša go la Kriste Leina, a o lebeletše ka Seiponeng sa Modimo? [Ngwanešu o bolela ka leleme le lengwe. Ngwanešu o fa tlhathollo—Mor.] Amene.

302 Ke nyaka go botšiša selo se setee. Ke ka bakae ka fa ba e lego Mapentecost? Emiša seatla sa gago, ba e lego Mapentecost. Ka go bonagala yo mongwe le yo mongwe wa lena. Bjale, ke ba bakae ka fa ba ba tleleimago go ba Bakriste? Emišang diatla tša lena, kae kapa kae fao o lego, o tleleima go ba Mokriste. A le be le tseba gore Beibele e boletše se, gore se se tla direga?

303 Ebile se se diregile ka Tastamente ye Tala ge ba be ba maketše gore ba be ba tla dira eng, ka fao ba bego ba tla tloga go tšwa go tllhaselo yeo e bego e etla. Moya o ile wa wela godimo ga monna gomme o ile a porofeta gomme a ba botša fao ba ka kopanago le lenaba, le ka fao, ke eng go fenyana lenaba. Yeo e be e le Tastamente ye Tala, go swana le ye Mpsha.

304 Bjale, yo mongwe a ka re, “Monna yola, oo, seo se be se se bjalo.” Eupša go ka reng ge eba go bjalo? Le re, “Oo, ke kwele seo pele.” Eupša go ka reng ge se se le bjalo? Le a bona, seo se a kgonthiša gona gore ka fa go na le ba bantši ba ba nyakago phethogo ya pelo, ge seo e le Moya wo Mokgethwa wo o bolelago. Fao go na le dilo tše di nyakago go dirwa, ka fao bjale se na le wena.

Feelaka fao ke lego, ntle le kgopelo ye tee,  
Eupša gore Madi a Gago a tšholletšwe nna,  
Gomme gore Wena o a bitša . . .

Seo ke se, A go bileditšego sona feela nako yeo.

. . . go Wena,  
O Kwana ya Modimo, . . .

“Ke tla tšea go tloša pelo yela ya go sekwe, gomme ka bea pelo ya nama ka go yona, ye e tlogo go ineela go Nna.” Le a bona?

. . . ke a tla!  
Feelaka fao ke lego, Wena o tla nkamogela,  
O tla . . .

A o ka dira kgetho ya gago bošegong bjo? O ka kgona go dira ye tee o nyakago go e dira.

. . . ntlhatswa.

O re, “Ke kwele seo pele.” Eupša ye e ka no ba nako ya gago ya *mafelelo* go Le kwa.

Ka baka la gore tshephišo ya Gago ke a  
dumela,

Dipitšo tša fešene ya kgale ya aletara, di ka ntle ga setaele lehono, eupša Modimo o sa sepela ka go tšona. A ga le kgone go Le kwa le sepela godimo ga lena, kereke?

. . . ke a tla!

305 [Ngwanešu Branham o thoma go hama *Feelaka Fao Ke Lego—Mor.*] Oo, naganang, lehono, dipelo di ba matlapa, di tladitšwe ka lefase, ba go hloka phapano, maloko a kereke, ba bololo, go swana le mohumi, mmušī yo moswa; gomme

ga ba tsebe gore Moya wo Mokgethwa wo mogolo o eme, o kokota mojako ka go Lebaka le la Laodikia. “Yo a tlogo go kwa Lentšu la Ka (Lentšu), o tla bula pelo ya gagwe, Ke tla tla ka gare go yena gomme ka lalela le yena.”

<sup>306</sup> Gomme Moya o boletše ka ngwanešu yo metsotso e sego mekae ya go feta, o rile, “Ke tla ntšhetša pelo yela ya leswika ka ntle ga gago, gomme ka go fa pelo ya nama, ye boleta go leba go Modimo.” Lebelelang ka fao e tlogo bjale, e no ba—ba bohlale, maikutlo. Le a bona? E sego pelo ye boleta ya go tlala lerato le bobose go leba go Kriste.

<sup>307</sup> [Ngwanešu Branham o thoma go hama khorase—Mor.] A ga o nyake mohuta woo wa pelo? O ya go lebona bjang le Kriste le kelello ya bohlale ka Yena? O swanetše go amogela Bophelo bjo Bosafelego.

. . . a tšholotšwe . . .

Tokišetšo e dirilwe ka Madi.

Gomme gore Wena o a mpitša . . .

Na O dirile eng? O tšholotše Madi a Gagwe. Gomme bjale o a go bitša, “Etle.”

. . . go Wena,

O Kwana ya Modimo, ke a tla! Ke a tla!

<sup>308</sup> A nke, Mokriste yo mongwe le yo mongwe, re no emiša diatla tša rena ka setu bjale gomme re rapele.

<sup>309</sup> O Modimo, ka kgopelo, Morena, swara letšatši le leo re phelago ka go lona. Oo, ke mo go thata kudu, Tate. Sathane o sa tšwa go dira mo gontši kudu go batho. Dipelo tša bona di tlile ya ba leswika. Moya wa Gago o bolela thwi ntle; Lentšu la Gago le tla pele, le a hlatsela; eupša bja fešene ya kgale, bja go tswalwa gape boitemogelo, ba . . . bo tlile ka go kereke ya leina, ya kelello ya bohlale, mmimo wo montši, go goelesa mo gontši, le go ya pele mo gontši. Eupša, ka nnete, pelo yela ya nama, Moya wola, Bophelo bjola Bosafelego, Bo tlile ka nnete ya ba bjo bo sa tsebjego go kereke.

<sup>310</sup> Modimo, bo roba pelo ya ka mong, gomme nna mo—modiradibe yo a phološitšwego ka mogau wa Gago. Go ntira gore ke ikwele gampe, Tate, go bona kereke ye O e hwetšego, kereke ye O lekago go e lopolla. Ke nagana ka pono ye O sa tšwago go e fa ka kereke yela ya United States le ya dinaga tše dingwe. Ka fao e bego e lebelelega go šiiša morethetho dikologa wa seapolela mmimo e bego e le. Eupša felotsoko mmogo ka bona go etla pele ye nngwe ye tee, ya go šegofala.

<sup>311</sup> Ke a rapela, Tate, gore ge eba yo mongwe wa bao fa bošegong bjo yo a beetšwego Bophelo, goba a ka nyakago go Bo amogela, gore ye e tla ba iri ya go bo dira. E fe, Morena. Phušula pelo ya leswika bjale, pelo ya kgale ya lefase.

Gomme ge ba nyaka khutšo, ba nyaka selo se sengwe seo se kgotsofatšago, selo se sengwe se se fago netefatšo, a nke ba amogele boetapele bja Kriste bošegong bjo go ba etellapele go—go Khutšo ye e fetago kwišišo ka moka, Thabo ye e sa bolelegeto le go tlala letago, goba selo se sengwe seo lehu ka bolona le ka se kgonego go se kweša bohloko. E fe, Tate.

<sup>312</sup> Bjale, ka diatla tša rena godimo, ke a makala ge. . . Ke ba bakae ka moagong bjale ba ba nogo gore, “Ke ya go ema.” Bjale, ga ke tshwenyege gore ke mang yo a dutšego kgauswi le wena; Ke Modimo a bolelago le wena. Gomme ka nnete o nyaka go ba Mokriste wa nnete. Le a bona? Se sengwe le se sengwe se tla. . . Ntle le ge seo e le kekiši; oo, bokaone ke ye pele ka ntle gomme ke be ka lefaseng. Ke a dumela o tla dira, le wena.

<sup>313</sup> Bjale, e no itekola ka bowena ka Lentšu, ka Molaetša. Lekola gore Mokriste wa nnete o swanetše go ba eng: wa makgwakgwa, wa go rata, e sego yo tee wa Bokriste bjo bja sebjaalebja. Ka baka la eng, ke bjo boleta, bja go tepatapa, bja go hwa seripa, bja go bola, bja go tswakanywa. Le a bona, ga se Bokriste bja nnete; go phela mohuta wo mongwe le wo mongwe wa tsela, gomme o wa kereke. A ga o nyake kopanelo ye bose yela le Kriste, Moya wo Mokgethwa, gore o. . . phetogo ya pelo ya gago mong go Lentšu, go sepelela thwi godimo ka go Kriste? Ge o nyaka seo, gomme o hlologela Modimo go go bona o eme bošegong bjo thwi ka go sehlopha se sa batho, ge o ka no e dira.

<sup>314</sup> O re, “A seo se tla ra selo se se itšego, Ngwanešu Branham?”

<sup>315</sup> Oo, eye. Nnete, se a dira. “Ge o lewa ke dihlong ka Nna pele ga motho, Ke tla lewa ke hlong ka wena pele ga Tate wa Ka le Barongwa ba bakgethwa. Eupša yo a tlogo go Mpolela gomme a Nkemela ka mo nageng ye, Ke tla mo emela ka go yela Naga. Ke tla mmolela pele ga Tate wa Ka.”

<sup>316</sup> Bjale, ga go kgathalege gore o mang, mosadi, monna, mošemane, mosetsana, mang kapa mang o lego yena, Mokriste goba ga o Mokriste, modiredi, letikone, eng kapa eng o lego yona, ge o ka no dumela ka pelo ya gago yohle, lebakana feela, gomme wa dira bokaalo bjo bošego bjo go no dumelela Modimo gore a tsebe gore o hlokošetše. “Modimo. . .”

<sup>317</sup> “Bjale lebelelang, ke nna Mopentecost,” o re. “Ke nna se,” goba eng kapa eng o lego yona. “Ke bolela go bina ka Moya. Eupša, Ngwanešu Branham, ke be ke gopola gore ge feela re bile le seo, re bile le Wona.” Ga le nawo.

<sup>318</sup> Ge le ntumela go ba moporofeta wa Modimo, le theeletša Mantšu a ka. Le a bona? Yeo ke phoro ka letšatšing le. A Beibele ga se ya ke ya re, “E tla batamela kudu ya fora Bakgethiwa ge go kgonega”? *Bakgethiwa*, “go theoga go ya soulong.”

<sup>319</sup> Eupša ge o binne ka Moya, go sa na le dilo tša lefase, fao go na le selo se sengwe se phošetše. Ge o bolela ka maleme; Paulo o rile, “Nka kgona go bolela ka maleme a batho le

barongwa, gomme go le bjalo ke se ka phološwa.” Uh-huh, mehuta yohle, le a bona. “Nka kgona go dira maikutlo ka moka, nka kgona go ba le tumelo, nka kgona go rera Ebangedi, nka kgona go fa ka moka diphahlo go fepa badiidi, nka kgona go rwala Lentšu ka mašemong a thomo go kgabaganya... gomme go le bjalo ga ke selo.” Le a bona? Ke Bokagare bjola bja bokagare, ngwanešu. Bjo...Moya wa gago o kgaolela godimo ge o ehwa, o tšea mofogo wa wona, eupša soulo ya gago e a phela. Le a bona?

<sup>320</sup> Bjale itebelele ka bowena. Ka nnete, a ke wena Mokriste wa Beibele wa mmapaale, wa go tlala lerato la Modimo? Le a elelwa, Beibele e rile, ka matsatšing a mafelelo ge nako ye e direga, O rile, “Morongwa wa go swaya o ile go kgabola dikereke, o ile go kgabola ditoropokgolo, gomme a tswalela *feela* bao ba fegelwago gomme ba llela makgapa ao a bego a dirwa ka toropongkgolo.” A seo ke therešo? Esekiele 9, re a tseba seo ke Therešo. Morongwa wa go swaya o ile pele gomme a bea Leswao godimo ga dihlogo tša bona, diphatleng, a ba tswallela, “Bona ba ba bego ba fegelwa gomme ba lla.”

<sup>321</sup> Ka morago ga fao go tla barongwa ba go bolaya go tšwa dikhutlong tše nne tša lefase, yeo e tlogo thwi kgole, re e bona e e tla, dintwa di sepelela ka gare tše di tlogo go bolaya lefase lohle go le tloša. Fao go be go se selo seo ba sego ba kgona go se kgwatha ge e se bona ba ba bego ba na le Leswao.

<sup>322</sup> Bjale topa ntle...A pelo ya gago e tshwenyega kudu ka badiradibe, le ka tsela yeo kereke le batho ba dirago, go fihla o kgona go fegelwa le go lla ka sona mosegare le bošego? Ge go se bjalo, ke a makala. Leo ke Lengwalo.

<sup>323</sup> A o ka no ema gomme wa re, “Morategi Modimo, ga ke eme ka baka la gore Ngwanešu Branham o boletše bjalo, eupša ke kwele Lentšu la gagwe le bolela seo, gomme ke ya go se dira. Go Wena, Morena, ke a ema. Ke na le nyakego, Morena. A O ka fa senyakwa sa ka bošegong bjo fa ka lefelong le? Ke a ema.” Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. “Ke na le nyakego, ke nyaka gore O be le mogau godimo ga ka.” Modimo a go šegofatše. “Ke nyaka go ba mohuta wa Mokriste yo...”

<sup>324</sup> Bjale, elelwang, motho yo a emego kgauswi le wena ke selo se se swanago le se o lego sona. Ke nyaka gore o no fihla ka kua o tšee go swara seatla sa bona, o re, “Ngwanešu, kgaetšedi, nthapelle bjale. Ke nyaka wena o nthapelele. Ke—ke...” E no e bolela ka tlhokofalo ya Bokriste ka moka, “Nthapelele. Ke tla...ke—ke—ke nyaka go loka le Modimo. Wena nthapelele, ke ya go rapela gore Modimo o tla le fa sebakabotse.”

<sup>325</sup> Ke—ke a tseba gore re...Re ka se kgone go dula fa boteleletelele kudu; le bona seo. Re—re bofelong bja nako. Ka moka ba ba dumelang seo, e reng, “Amene.” [Phuthego e re,

“Amene!”—Mor.] Re. . . Fao ga go selo se se šetšego. Selo se sengwe le se sengwe se ile. Dikereke di lebile go khantsele ya Mohlakanelwa. Lefase, le. . .

<sup>326</sup> Lebelelang fa! A le a tseba gore Morena o reng ka Los Angeles le mafelo a fa? “O ile!” Le elelwa se ke le boditšego, e ka ba mengwaga ye mebedi ya go feta, ka fao tšhišinyego ya lefase e tlogo go tla ka Canada godimo fa, Alaska? Gape ke a le botša gore “Hollywood le Los Angeles di thedimogela ka lewatlengkgolo. California, o fedile! E sego feela California; eupša le wena, lefase, o fedile! Kereke, a retseng wa loka le Modimo, o fedile!” GO RIALO MOYA WO MOKGETHWA!

<sup>327</sup> A le kile la nkwa ke šomiša Leina leo ge e se ge se etla go phethagala? Ipotšiše! Le ntsebile mengwaga ye masomepedi. A nkile ka le botša eng kapa eng ka Leina la Morena ge e se se se tlogo go phethagala? Ge se sengwe le se sengwe nkilego ka le botša sona gore se tla direga, se diregile, e reng “Amene.” [Phuthego e re, “Amene!”—Mor.] Le a bona? Ke a le botša, bjale ke iri, bokaonekaone le be gabotse, ka moka ga rena.

Bjale a yo mongwe le yo mongwe a rapelele yo mongwe:

<sup>328</sup> Morategi Modimo, ge re eme fa bošegong bjo, batho ba ba hwago, difahlego tša rena di retolletšwe go leba lefase, lerole. Re no. . . O re file thero ye ya go ripaganya, Morena. Re bona mohlala wa banna ba babedi. Yo motee wa bona, e le monna wa bodumedi, o be a eya kerekeng eupša o ganne boetapele go ya Bophelong bjo Bosafelego. Gomme yo mongwe o ganne go tuma ga bolefase gomme a *retologa* go ya go Bophelo bjo Bosafelego. Gomme re bona mmogo maemo a bona bošegong bjo, go ya ka Beibele: monna wa mohumi o tlaišegong, gomme Moshe o ka Letagong.

<sup>329</sup> Tate, re nyaka go ba bjalo ka Moshe. Re nyaka go etellwapele ke Morwa wa Gago yo Mokgethwa, Jesu Kriste, go ya Bophelong bjo Bosafelego. Bo fe go dipelo tša rena bošegong bjo, Morena. Kgeilela ntle pelo ya kgale ya leswika; bea ka go rena pelo ye mpsha, pelo ya nama, pelo ye O ka kgonago go e bolediša gomme wa šoma le yona, gomme re ka seke ra ba baikgantšhi goba go fapana. A nke Moya wo Mokgethwa o seke wa tsoga o re tlogetše, Morena. A nke O tle gomme o hlomamiše batho ba. Bolela le bona; kgeilela godimo dithato tša bona tša leswika, gomme bea ka gare thato ya Modimo. Phološa yo mongwe le yo mongwe yo motee, Tate. Re fe lerato la Gago. Re iše lefelong, Morena, gore re kgone go tloga go tšwa go ka moka ka—ka karolo ya maikutlo, go ya go nnete ya go tia karolo ya dikwi. . . karolo ya go kwa ga pelo, botebo bja Moya, mahumo a Modimo, Mmušo wa Moya ka dipelong tša rena. E fe, O Moetapele yo Mogolo, Moya wo Mokgethwa wo mogolo, pele O tšea mofofa wa Gago go ya magodimong le Kereke ya Gago.



<sup>330</sup> O Modimo, ntlogele ke tloge, Morena. O seke wa ntlogela morago, Jesu. Ntumelele ke tloge le Wena, Tate. Ga ke nyake go dula fa mo lefaseng le go bogela ditlailšego tše di etla. Ga ke nyake go dula fa ka mo bogafeng bjo. Ga ke nyake go ema fa ge diponagalo tša go tšhoša. . . batho ba lahlegelwa ke monagano wa bona. Re bona banna ge ba leka go dira bjalo ka dibata le go lebelelega bjalo ka dibata; gomme basadi ba leka go lebelelega bjalo ka diphoofolo, ka dipente godimo ga difahlego tša bona. Re a tseba gore dilo tše di boleletšwe pele gore di tla direga, gore selo se tla, ba tla ya go gafa go fihla ditšie di tla emela godimo ka moriri go swana le basadi go tlaiša basadi; le meno go swana le ditau, le dilo tše O di boletšego, leemo la monagano wa batho le tla tloga ka go felela. Re a bona e dirwa thwi bjale, Morena. Re thuše! Re bušetše go monagano wa go fola wa Jesu Kriste Morena wa rena.

<sup>331</sup> O Moetapele yo Mogolo wa Bophelo bjo Bosafelego, re amogela tshephišo ya Gago bošegong bjo, Tate. Ke phophothela batho ba. Ke phophothela yo mongwe le yo mongwe wa bona, Leineng la Jesu Kriste, Morena. Ke a rapela gore Kriste Morwa wa Modimo o tla tla ka dipelong tša yo mongwe le yo mongwe wa rena, Morena, gomme a re kgoloka a re dira ka go dibopiwa tše mpsha ka go Jesu Kriste. E fe, Morena Modimo.

<sup>332</sup> Re a Go rata. Gomme re nyaka dimelo tša rena. . . phetogo ya rena go tla ka go rena, gore re kgone go ba bana ba Gago, re kwe Moya wa Gago o sepela ka dipelong tša rena, Morena, o re boboela gomme o re tliša go temogo ya lebaka le la bogafa le re phelago ka go lona. E fe, Modimo. Ge re bona basadi ba baswa ba swaretšwe godimo ka bolepong bja diabolo, banna ba baswa, menagano ya go fapošwa, bana, makgoba a ditagi, go kgoga sekerete, go nwa, bohlaswa, Edene ya Sathane.

<sup>333</sup> Modimo, go tšere Wena mengwaga ye dikete tše tshela, go ya ka Beibele, go aga Edene. Gomme O beile morwa wa Gago le mosadi wa gagwe ka fao (monyalwa wa gagwe), go buša godimo ga yona. Gomme Sathane a tla go dikologa gomme a e fapoša; o bile le mengwaga ye dikete tše tshela, gomme o agile Edene ya gagwe mong ya bohlale ka saentshe, le thuto, le se se bitšwago bohlale, gomme o e agetše ka go tlhakanantswiki ya lehu.

<sup>334</sup> O Modimo, re tšeele morago go Edene gape, Morena, fao go se nago lehu, fao go se nago manyami. E fe, Morena. Re eme ka go ikokobetša, re letetše Adama wa bobedi go tlela Monyalwa wa Gagwe. Re dire karolo ya Gagwe, Tate. Re rapela ka la Jesu Leina. Amene.

<sup>335</sup> A le rata Modimo? A le kgona go kwa. . . A le lemoga se ke lekago go le botša? Ge le ka kgona go kwišiša, e nong go emiša diatla tša lena, e reng, “Ke kwišiša se o lekago go se bolela.” A le kgona go bona bogafa bja lebaka le? Lebelelang ka fao le ilego, fao ga go le ge e le mabaka magareng ga batho gape. Le ile! E kae ya rena. . . ? Le baetapele.

<sup>336</sup> Lebelelang Moprisitente wa rena! “Ge ba nyaka Bokomonisi, a ba be le bjona. Eng kapa eng se batho ba se nyakago, ba direng ba be le sona.” O kae Patrick Henry wa rena, bo George Washington ba rena? Ba kae baetapele ba rena ba ba kgonago go emela motheo? Ga re sa na le bona gape.

<sup>337</sup> Dikae dikereke tša rena, badiredi ba rena? Ba tla tšea batho feela ka lebaka le go hlahlala, goba tlaa ka gare, tšoeni kereke gomme o dire *se* goba e ba le maikutlo a mannyane goba selo se sengwe. Ba kae banna bale ba Modimo, baporofeta bale ba ba emego ntle go mo senya, ba ganetša ka moka dilo tše e lego tša lefase?

<sup>338</sup> Ba kae banna bale ba toko? Ba kae? Ke ba boleta, gomme ka dikgopolo tša bohlaele le dilo, go fihla ge ba sa hlwe ba le fa gape. O Modimo, e ba le mogau godimo ga rena.

<sup>339</sup> Diponagalo tše tša go šiiša tše di tla godimo ga lefase. O kgona go bona ka fao batho ba sepelelago thwi ka go yona. Ke bogafa. Eupša ge selo seo se ratha, Kereke e tla be e ile.

<sup>340</sup> Modimo, re dumelele go ba fao. Yeo ke thapelo ya ka go Sephedi se segolo sa Kagodimogatlhago seo se lego ka moagong wo bošegong bjo, Kriste yo mogolo yo a sa nago le Bophelo bjo Bosafelego. Ke rapela Wena, Kriste, ge ke le mo le mahlo a ka a bulegile, a lebeletše kereke ye O e lopolotšego ka Madi a Gago. Modimo, a nke o seke wa lesa yo motee wa rena a lahlega. Re nyaka go loka le Wena. Ka fao re hlwekiše, O, Morena, go tšwa go makgopo a rena ka moka. Tšea dibe tša rena le dilo.

<sup>341</sup> Re Go bone o fodiša balwetši ba rena, le go tsoša bahu ba rena (ba etla morago bophelong ka thapelo), gomme re bone ka moka dilo tše di direga, Tate. Bjale *re* tliše morago Bophelong, semoyeng; re tliše morago ka go temogo ya Bophelo bjo Bosafelego ka Kriste Jesu. E fa se, Tate. Ke e neela ka moka go Wena. Leineng la Jesu Kriste.

Go fihla re kopana! go fihla re kopana!

Go fihla re kopana maotong a Jesu;

Go fihla re kopana!

Lebelelang go Yena. Mo dumelelelang a re letefatše.

. . . re kopana!

Modimo a be le lena go fihla re kopana gape!

<sup>342</sup> A re emišang diatla tša rena bjale:

Go fihla re kopana! go fihla re kopana!

Ngwanešu Salano, mang kapa mang yo a latelago. [Yo mongwe o re, “Selo se sengwe gape?”—Mor.] Aowa. Modimo a go šegofatše.



*BOETAPELE* NST65-1207  
(Leadership)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, mathomong o abilwe ka Seisimane ka Labobedi manthapama, Disemere 7, 1965, Full Gospel Business Men's Fellowship International banquet ka Covina Bowl ka Covina, California, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)